व्हिजन 6000 हें

मेसियास जेजू क्रिस्त परत येवचे पयलीं व्हडल्या इझ्राएलाच्या शांततायेन पुनस्थर्पिने खातीर प्रस्तावीत इकरा राज्यांचो उपाय

जंय दर्शन ना, थंय लोक नाश जातात.
पूण कायदो पाळपी तो सुखी. म्हणण्यो 29:18

ज्या राष्ट्राचो देव सर्वेस्पर आसा, तें राष्ट्र धन्य; आनी ताणें आपल्या वारसा खातीर वेंचून काडिल्ले लोक. स्तोत्रां 33:12

ग्रेगोरियन वर्स 2240

ग्रेगोरियन वर्स 2240 हें हिब्रू वर्सा 6000 कडेन जुळटा आनी ताका ज्यू धर्मांत खोलायेन धर्मशास्त्रीय म्हत्व आसा. अभिजात रब्बी स्त्रोतांप्रमाण (ताल्मूद आनी ज़ोहार सारके) हिब्रू वर्स ६००० हो मेसियासाच्या आगमनाची आनी मेसियास युगाची दीक्षा घेवपाची निमाणी मुजत.

मेसियासाचो युग: पारंपारीक ज्यू अन्तकालशास्त्राखाला सृश्टीची सात सहस्त्रकांत विभागणी केल्या. पयले स युग मनीसपणाच्या इतिहासाचें प्रतिनिधित्व करतात, जाल्यार सातवो युग " सब्बाथ " आनी सार्वत्रिक शांततायेचो युग.

इकरा राज्यां

इझ्राएल , इजिप्त , इराक , जॉर्डन , कुवेत , लेबनान , पॅलेस्टायन , साउदी अरेबिया , सिरिया , तुर्की, द क्रिस्तांव

- इज्रायल - त्याच दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक करार केलो आनी म्हळें: इजिप्ताच्या न्हंय थावन व्हड न्हंय मेरेन, युफ्रेटीस न्हंय मेरेन तुज्या संततींक केनी, केनीजी, कदमोनी, आनी हित्ती, पेरिजी, रेफायम, अमोरी, कनानी, गिर्गाशी आनी जेबूसी लोकांक. तुका आनी तुज्या उपरांतच्या संततींक, तूं परकी जाल्लो देश, सगळो कनान देश, सासणाचो वसती म्हूण दितलों; आनी हांव तांचो देव जातलों. उत्पत्ती 15:18-21 ; 17:8 अशें म्हण्टात

- इजिप्त - नायल न्हंयचे उदेंतेक रावपी लोक ताचे अस्तंतेक स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबियोनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- इराक - युफ्रेटीस न्हंयचे दक्षिण आनी अस्तंत वाठारांतले लोक ताचे उत्तर आनी उदेंतेक स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबियोनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- जॉर्डन - सगळे लोक सिरियाच्या ईशान्य वाठारांत (युफ्रेटीस न्हंयचेर) स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबियोनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- कुवेत - जहरा गव्हर्नराच्या बाधित उत्तर भागांतले रहिवासी दक्षिणेक स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबेओनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- लेबानन - सगळे रहिवासी सिरियाच्या ईशान्य वाठारांत (युफ्रेटीस न्हंयचेर) स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबियोनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- पॅलेस्टायन - सगळे लोक नायल न्हंयचे अस्तंतेक वा सिरियाच्या ईशान्य वाठारांत (युफ्रेटीस न्हंयचे वयर) स्थलांतरीत जावंक शकतात . वा साउदी अरेबियाच्या दक्षिण भागांत वा गिबियोनी लोकांची देख घेवची .

- साउदी अरेबिया - पिडिल्ल्या उत्तर भागांतले लोक दक्षिणेक स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबेओनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- सिरिया - युफ्रेटीस न्हंयचे दक्षिण आनी अस्तंत वाठारांतले लोक ताचे उत्तर आनी उदेंतेक स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबियोनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- तुर्कस्तान - पिडिल्ल्या आग्नेय भागांतले लोक उत्तरेक स्थलांतरीत जावंक शकतात वा गिबियोनी लोकांची देख घेवंक शकतात .

- क्रिस्तांव - देवाच्या राज्याच्या नागरीकांनी हेर १० राज्यांक आनी सगळ्या राश्ट्रां मदीं सुवार्तेचो प्रचार, घोशणा आनी उजवाडावचो खरपणान करचो.

तुमी धर्तरेचें मीठ, पूण मीठाचो वास गेलो जाल्यार ताका कित्याक मीठ घालतलो? तेन्नासावन तें कांयच फायद्याचें ना, पूण भायर काडून मनशांच्या पांयांक मारप सोडून. तुमी संवसाराचे उजवाड. दोंगुल्लेचेर बसयल्लें शार लिपोवंक मेळना. तशेंच मनीस मेणवाती पेटयना आनी ती बुशेला सकयल दवरना, पूण मेणवातीच्या खांद्याचेर; आनी घरांतल्या सगळ्यांक उजवाड दिता. तुमचीं बरीं कर्तुबां पळोवंक आनी तुमच्या सर्गांतल्या बापायची महिमा करुंक तुमचो उजवाड मनशां मुखार असो उजवाडाक येवंक. मातेव 5:13-16

जेजून येवन तांकां म्हळें: सर्गार आनी पृथ्वीचेर सगळो अधिकार म्हाका मेळ्ळा. देखून तुमी वचून सगळ्या राश्ट्रांक बापायच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान बाप्तिस्म दिवन तांकां शिकय, हांवें तुमकां सांगिल्लीं सगळीं गजालीं पाळपाक शिकय, आनी पळय, हांव तुमचे वांगडा सदांच आसां, संवसाराच्या शेवटाक मेरेन. आमेन. मातेव 28:18-20

आनी सुवार्तेचें पयलें सगळ्या राश्ट्रां मदीं उजवाडाक येवंक जाय. मार्क 13:10

ताणें तांकां म्हळें: तुमी सगळ्या संवसारांत वचून सगळ्या प्राण्यांक सुवार्तेचो प्रचार करात. जो कोण विस्वास दवरता आनी बाप्तिस्म घेता ताका तारण मेळटलो; पूण जो कोण विस्वास दवरना ताका दंड मेळटलो. आनी हीं चिन्नां भावार्थी लोकां फाटल्यान येतलीं; म्हज्या नांवान ते भुतांखेतांक भायर काडटले; ते नव्या भाशांनी उलयतले; ते नाग घेवन वचतले; आनी ते कसलेंय घातक वस्त पियेल्यार तांकां कसलेंच त्रास जावचें ना; ते दुयेंतींचेर हात घालतले आनी ते बरे जातले. तेदनां सर्वेस्पर तांकां उलयल्या उपरांत ताका सर्गार व्हरून देवाच्या उजव्या हातांत बसलो. ते भायर सरून सगळेकडेन प्रचार केलो, सर्वेस्पर तांचे वांगडा काम करताले आनी ताचे फाटल्यान चिन्नां घालून उतराची खात्री करताले. आमेन. मार्क 16:15-20

ते एकठांय येतकच तांणी ताका विचारलें, “प्रभु, ह्या वेळार तूं इज्रायलाक परतून राज्य परतून दितलो काय?” ताणें तांकां म्हळें: “ बापायन आपल्या बळग्यान दिल्ले काळ वा ऋतू कळप तुमकां न्हय. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर आयल्या उपरांत तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत, सामरियांत आनी पृथ्वीच्या शेवटाक तुमी म्हजे साक्षी जातले. प्रेषितांचीं कृत्यां 1:6-8

उपरांत बर्नाबास सावलाक सोदपाक तार्ससाक गेलो आनी ताका मेळ्ळे उपरांत ताणें ताका आंतियोकांत व्हेलो. एक वर्सभर ते इगर्जेक जमले आनी खूब लोकांक शिकयले. आनी शिसांक आंतियोकांत पयलेंच क्रिस्तांव म्हण्टाले. प्रेषितांचीं कृत्यां 11:25-26 (पुर्विल्ली आंतिओक दक्षिण तुर्कस्तानांतल्या हाटाय प्रांतांतल्या आर्विल्ल्या आंताक्या शाराखाला आसा.)

देखून आमी भावार्थान नितीमान जावंक जाय म्हूण आमकां ख्रिस्ता कडेन हाडपाक कायदो आमचो शाळेचो मुखेली आशिल्लो. पूण तो भावार्थ आयले उपरांत आमी आतां शाळेच्या मास्तराच्या हाताखाल नात. कित्याक तुमी सगळे ख्रिस्त जेजूचेर विस्वास दवरून देवाचीं भुरगीं जाल्यांत. कित्याक तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांनी ख्रिस्तांत बातिझ्म घेतला. ज्यू वा ग्रीक ना, गुलाम ना, मुक्त ना, दादलो वा बायल ना, कित्याक तुमी सगळे ख्रिस्त जेजूंत एकच आसात. तुमी ख्रिस्ताचे आसत जाल्यार, तुमी अब्राहमाचे संतती आनी वचन दिल्ल्या प्रमाणें वारसदार. गलातीकारांक 3:24-29

निमाणें, म्हज्या भावांनीं, प्रभूंत आनी ताच्या बळग्याच्या बळग्यांत बळिश्ट जायात. सैतानाच्या युक्तीं आड उबे रावपाक मेळचें म्हणून देवाचें सगळें कवच घालचें. कित्याक आमी मास आनी रगत हांचे आड न्हय, पूण राजवटीं आड, सत्तें आड, ह्या संवसारांतल्या काळखांतल्या राज्यकर्त्यां आड, उंचल्या सुवातेर आशिल्ल्या आत्म्याच्या वायटा आड कुस्ती करतात. देखून तुमकां वायट दिसांनी तोंड दिवंक मेळचें आनी सगळें करून उबे रावपाक मेळचें म्हणून देवाचें सगळें कवच तुमचे कडेन घेयात. देखून तुमच्या कमरांक सत्यान बांदून आनी नीतिमत्वाची छाती घालून उबे रावात; आनी तुमच्या पांयांनी शांतीच्या सुवार्तेची तयारी केल्ली; सगळ्यांत चड, भावार्थाचें ढाल घेयात, जाचे वरवीं तुमकां वायटकारांचे सगळे उज्याचे बाण निवळावंक मेळटले. आनी मोक्षाची शिरस्त्राण आनी आत्म्याची तलवार, जी देवाचें उतर, घेयात: सदांच आत्म्यान सगळ्या मागणें आनी विनवणी करून मागणें करात आनी सगळ्या संतां खातीर सगळ्या जिद्दीन आनी विनवणेन ताचेर पळयतात. आनी म्हजे खातीर, म्हाका उलोवंक मेळचें, हांव धैरान तोंड उगडून सुवार्तेचें गुपीत कळोवंक, जाचे खातीर हांव बंदखणींत आशिल्लो दूत, तातूंत हांव उलोवंक जाय तशें धाडसान उलोवंक शकता. इफेजकारांक 6:10-20

पूण तुमी एक वेंचून काडिल्ली पिळगी, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, एक विशिश्ट लोक; तुमकां काळखांतल्यान आपल्या अद्‌भुत उजवाडांत आपयल्ल्या मनशाचीं स्तुतीं तुमी दाखोवंक जाय: जे आदल्या काळार एक लोक नाशिल्ले, पूण आतां देवाचे लोक जाल्यात. 1 पेद्रू 2:9-10

गिबियोनी लोकांचें उदाहरण

जोशू ९

१ जॉर्डनाच्या देगेर, दोंगुल्ल्यांनी, देगणांनी आनी लेबनाना मुखार आशिल्ल्या व्हडल्या दर्याच्या सगळ्या दर्यादेगांनी, हित्ती आनी अमोरी, कनानी, फरीज, हिवी आनी जेबूसी लोकांनी तें आयकलें.

२ ते एकमतान जोशूवा आनी इज्रायल हांचे कडेन झुजपाक एकठांय जाले.

३ जोशूवान जेरीको आनी आय हांकां केल्लें तें गिबियोनांतल्या लोकांनी आयकलें.

४ तांणी धूर्तपणान काम केलें आनी वचून राजदूत जाल्ले भशेन केलें आनी गाढवाचेर पोरणी पोती, सोऱ्याच्यो बाटल्यो पोरण्यो आनी फाटीं पडून बांदून दवरल्यो;

५ पोरणी पांयतणां आनी पांयांचेर पोरणी कपडे आनी पोरणी कपडे; आनी तांच्या खावपाची सगळी भाकरी सुकी आनी मोजाची आशिल्ली.

६ तेदनां जोशूवा कडेन गिलगालांतल्या शिबिराक गेले आनी ताका आनी इज्रायल मनशांक म्हळें: आमी पयसुल्ल्या देशांतल्यान आयल्यात.

७ इस्राएलाच्या लोकांनी हिवी लोकांक म्हळें: "तुमी आमचे मदीं रावतात; आनी आमी तुमचे कडेन लीग कशी करतले?

८ तांणी जोशूवाक म्हळें: "आमी तुजे सेवक." जोशूवान तांकां म्हळें: "तुमी कोण?" आनी तुमी खंयच्यान आयल्यात?

९ तांणी ताका म्हळें: "तुज्या देवाच्या सर्वेस्पराच्या नांवाक लागून तुजे सेवक खूब पयस आयल्यात.

१० आनी जॉर्डन न्हंयच्या पलतडीं आशिल्ल्या अमोरी लोकांच्या दोग राजांक, हेशबोनचो राजा सिहोन आनी अश्टरोत हांगाच्या बाशान राजा ओग हांकां ताणें केल्लें सगळें.

११ ताका लागून आमचे जाण्टे आनी आमच्या देशांतले सगळे लोक आमकां म्हळें: प्रवासांत जेवणां घेवन तांकां मेळपाक वचून तांकां सांगात, आमी तुमचे नोकर.

१२ आमी तुमचे कडेन वचपाक भायर सरले त्या दिसा आमच्या घरांतल्यान ही आमची भाकरी गरम करून घेतली; पूण आतां पळय, तो सुकला आनी तो मोजला.

१३ आमी भरून दवरल्लीं हीं सोऱ्याचीं बाटलीं नवीं आशिल्लीं; आनी पळे , तीं फाटीं पडल्यांत आनी हीं आमचीं वस्त्रां आनी पांयतणां खूब लांब प्रवासाक लागून पोरणीं जाल्यांत.

१४ आनी त्या मनशांनी आपलें जेवण घेतलें आनी सर्वेस्पराच्या तोंडा कडेन सल्लो मागलो ना.

१५ तेदनां जोशूवान तांचे कडेन शांतताय केली आनी तांकां जियेवंक एक कबलात केली आनी सभा मुखेल्यांनी तांकां सोपूत घेतलो.

१६ आनी तां च्या सांगाता एक कबलात केल्या उपरांत तीन दिसांनी तांकां आपूण आपले शेजारी आनी तांचे मदीं रावतात हें आयकलें.

१७ इज्रायल लोक तिसऱ्या दिसा भोंवून आपल्या शारांनी पावले. तांचीं शारां गिबियोन, कफीरा, बेरोथ आनी किरयातजेअरीम.

१८ आनी इज्रायलाच्या लोकांनी तांकां मारले ना, कारण सभा मुखेल्यांनी तांकां इज्रायलाच्या देवा सर्वेस्पराचो सोपूत घेतिल्लो. आनी सगळ्या मंडळान राजकुंवरां आड गुरगुरली.

१९ पूण सगळ्या मुखेल्यांनी सगळ्या लोकांक म्हळें: आमी तांकां इज्रायलाच्या देवाचो सोपूत घेतला.

२० आमी तांकां अशें करतले; आमी तांकां जियेवंक लेगीत दितले, नाजाल्यार आमी तांकां सोपूत घेतिल्ल्या सोपूताचेर राग येवचो न्हय.

२१ तेदनां मुखेल्यांनी तांकां म्हळें: तांकां जियेवंक दिवचें; पूण सगळ्या लोकांक लांकूड कापपी आनी उदक काडपी आसूं; जशें राजकुंवरांनी तांकां आश्वासन दिल्लें.

२२ तेदनां जोशूवान तांकां आपयले आनी ताणें तांकां म्हळें: “आमी तुमचे पासून खूब पयस आसात; जेन्ना तुमी आमचे मदीं रावतात?
२३ आतां तुमकां शाप मेळ्ळा आनी तुमच्यांतलो कोणूच म्हज्या देवाच्या घरा खातीर गुलाम, लांकूड कापपी आनी उदक काडपी जावपा पासून मुक्त जावचो ना.
२४ तांणी जोशूवाक जाप दिली, “तुज्या सेवकांक खरें सांगिल्लें की, तुज्या देवान आपल्या सेवकाक मोयजेसाक सगळो देश तुका दिवचो आनी त्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक तुज्या मुखार नश्ट करपाची आज्ञा दिली, देखून आमी तुजे खातीर आमच्या जिवाक खूब भियेले आनी हें केलां.
२५ आनी आतां पळे, आमी तुज्या हातांत आसात, तुका आमकां करुंक बरें आनी योग्य दिसता तशें कर.
२६ ताणें तांकां तशें केलें आनी इज्रायल लोकांच्या हातांतल्यान सोडयले आनी तांणी तांकां मारले नात.
२७ त्या दिसा जोशूवान तांकां सभा खातीर आनी सर्वेस्पराच्या वेदी खातीर लांकूड कापपी आनी उदक काडपी केले, आयज मेरेन आपूण वेंचून काडच्या जाग्यार.

जोशू 10 हें नांव
१ जेरुसलेमचो राजा अदोनिसेदेकान जोशूवान आय कसो धरलो आनी ताचो पुरायपणान नाश केलो तें आयकून घेतलें. जशें ताणें जेरीको आनी तिच्या राजाक केल्लें, तशें ताणें आय आनी तिच्या राजाक केल्लें; आनी गिबियोनांतल्या लोकांनी इज्रायला कडेन कसो शांती केली आनी तांचे मदीं कसो आसलो;
२ गिबियोन एक व्हडलें शार, राजाच्या शारां मदलें एक व्हडलें शार आनी आय परस व्हडलें आनी तातूंतले सगळे मनीस बळिश्ट आशिल्ल्यान तांकां खूब भंय दिसलो.
३ ताका लागून जेरुसलेमाचो राजा आदोनीसेदेकान हेब्रोनचो राजा होहामाक, जरमुथचो राजा पिरामाक आनी लाकीशाचो राजा जाफियाक आनी एग्लोनचो राजा देबीराक धाडलो.
४ आमी गिबियोनाक मारुंक म्हजे कडेन येवन म्हाका आदार कर, कित्याक ताणें जोशूवा कडेन आनी इज्रायल लोकां कडेन शांतताय केल्या.
५ अमोरी लोकांचो पांच राजा, जेरुसलेमचो राजा, हेब्रोनचो राजा, जारमुतचो राजा, लाकीशचो राजा, एग्लोनचो राजा, एकठांय येवन आपूण आनी तांचीं सगळीं सैन्या घेवन गिबोनाच्या मुखार शिबिर घालून ताचे आड झूज केलें.
६ गिबियोनच्या लोकांनी जोशूवाक गिलगालांतल्या शिबिराक धाडून म्हळें: “तुज्या नोकरांक हात काडूंक नाका; बेगीन आमचे कडेन येवन आमकां वाचय आनी आमकां आदार कर, कित्याक दोंगरार रावपी अमोरी लोकांचे सगळे राजा आमचे आड एकठांय जाल्यात.
७ तेदनां जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळे झुजारी आनी सगळे पराक्रमी गिलगाला थावन चडलो.
८ आनी सर्वेस्परान जोशूवाक म्हळें: “तांकां भियेवंक नाका, कित्याक हांवें तीं तुज्या हातांत दिल्यांत; तातूंतलो एकूय मनीस तुज्या मुखार उबो रावचो ना.
९ जोशूवा अचकीत तांचे कडेन आयलो आनी रातभर गिलगालांतल्यान वयर सरलो.
१० आनी सर्वेस्परान तांकां इज्रायला मुखार त्रास दिलो आनी गिबियोनांत तांकां व्हड मारून उडयले आनी बेथहोरोन मेरेन वचपी वाटेर तांचो फाटोफाट केलो आनी अझेका आनी मकेदा मेरेन तांकां मारले.
११ ते इज्रायलाच्या मुखार पळून गेले आनी बेथहोरोनाक देंवतना, सर्वेस्परान सर्गा थावन तांकां आझेका मेरेन व्हड फातर उडयले आनी ते मेले.
१२ तेदनां जोशूवान अमोरी लोकांक इज्रायलाच्या लोकां मुखार सोडले त्या दिसा जोशूवान सर्वेस्पराक सांगलें आनी ताणें इज्रायलाच्या नदरेक म्हणलें: सुर्या, तूं गिबोनाचेर थांब; आनी तूं चंद्र, अजलोन देगणांत.
१३ लोकांनी आपल्या दुस्मानांचो सूड घेवंक जाय मेरेन सुर्याचो चंद्र थिरावलो. हें याशेराच्या पुस्तकांत बरयल्लें ना? देखून सुर्यान सर्गाच्या मधें उबो रावलो आनी सुमार दीसभर अस्ताक वचूंक ना.
१४ आनी ताचे आदीं वा ताचे उपरांत असो दीस ना, जाका लागून सर्वेस्परान मनशाचो आवाज आयकलो.
१५ तेदनां जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळो इज्रायल गिलगालाच्या शिबिराक परतलो.

१६ पूण हे पांच राजा पळून गेले आनी मकेदा हांगाच्या एका गुहेंत लिपले.

१७ तेदनां जोशूवाक सांगलें, “पंच राजा मकेदाच्या एका गुहेंत लिपून सांपडले.”

१८ तेदनां जोशूवान म्हणलें, “गुहेच्या तोंडार व्हड व्हड फातर गुठलाय आनी तांकां पाळो दिवंक मनीस दवरचो.

१९ तुमी रावूं नाकात, पूण तुमच्या दुस्मानाचो फाटोफाट वचत आनी तांकां फाटल्यान मारून उडयात; तांकां तांच्या शारांनी वचूंक दिवचें न्हय, कित्याक तुमच्या देवान तांकां तुमच्या हातांत दिल्यात.

२० जोशूवा आनी इस्रायल लोकांनी तांकां व्हड प्रमाणांत मारून उडयले उपरांत, तांचो नाश जायसर, उरिल्ले लोक कुशीच्या शारांनी भितर सरले.

२१ आनी सगळे लोक शांतीपणान मकेदा हांगाच्या जोशूवाच्या शिबिराक परतले आनी कोणेंच इस्रायलाच्या खंयच्याच मनशाचेर आपली जीब हालयली ना.

२२ तेदनां जोशूवान म्हणलें, लेण्याचें तोंड उगडून त्या पांच राजांक गुहेंतल्यान म्हजे कडेन भायर काड.

२३ तांणी तशें केलें आनी जेरुसलेमचो राजा, हेब्रोनचो राजा, जार्मुथचो राजा, लाकीशचो राजा आनी एग्लोनचो राजा ह्या पांच राजांक लेण्यांतल्यान ताचे कडेन हाडले.

२४ त्या राजांक जोशूवा कडेन हाडले उपरांत जोशूवान सगळ्या इस्रायल मनशांक आपोवन आपल्या वांगडा वचपी झुजाऱ्यांच्या सरदारांक म्हणलें: “लागीं येयात आनी ह्या राजांच्या गळ्यांचेर पांय दवरात.” ते लागीं पावले आनी तांच्या गळ्यांचेर पांय दवरले.

२५ तेदनां जोशूवान तांकां म्हळें: भियेवंक नाकात, आनी भियेंूक नाकात, बळिश्ट आनी धीर धरात, कित्याक तुमी ज्या दुस्मानां आड झुजतात तांकां सर्वेस्पर अशें करतलो.

२६ उपरांत जोशूवान तांकां मारून उडयले आनी पांच झाडां वयल्यान फांशी दिली आनी ते सांजवेळा मेरेन झाडां वयल्यान लटकले.

२७ सुर्याचो अस्त जातकच जोशूवान आज्ञा केली आनी तांणी तीं झाडां वयल्यान सकयल देंवन तीं लिपून दवरल्ल्या लेण्यांत उडयलीं आनी लेण्याच्या तोंडांत व्हड व्हड फातर घाले आनी ते आयज मेरेन उरल्यात.

२८ त्या दिसा जोशूवान मकेदाक धरून तलवारीन मारलो आनी ताच्या राजाक आनी तातूंतल्या सगळ्या जिवांक ताणें पुरायपणान नाश केलो. ताणें कोणाकच उरूंक दिलो ना आनी जेरिकोच्या राजाक केल्लें तशें ताणें मकेदाच्या राजाक केलें.

२९ तेदनां जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळो इस्रायल मकेदा थावन लिबनाक गेलो आनी लिबना आड झुजलो.

३० तेदनां सर्वेस्परान तें आनी ताचो राजा इस्रायलाच्या हातांत दिलो. ताणें ताका आनी तातूंतल्या सगळ्या जिवांक तलवारीच्या धारान मारलो; ताणें तातूंत कोणाकूच उरूंक दिलो ना; पूण जेरिकोच्या राजाक केल्लें तशें ताच्या राजाक केलें.

३१ जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळो इस्रायल लिबना थावन लाकीशाक गेलो आनी ताचे आड तळ घालो आनी ताचे आड झुजलो.

३२ आनी सर्वेस्परान लाकीश इस्रायलाच्या हातांत दिलो आनी ताणें दुसर् या दिसा ताका धरलो आनी लिबनाक केल्ल्या सगळ्या जिवांक आनी तातूंतल्या सगळ्या जिवांक तलवारीन मारलो.

३३ तेदनां गेझेरचो राजा होरम लाकीसाक आदार करुंक वयर सरलो; जोशूवान ताका आनी ताच्या लोकांक मारलो आनी ताका कोणूच उरलो ना.

३४ लाकीशा थावन जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळो इस्रायल एग्लोनाक गेलो. तांणी ताचे आड शिबिर घालून ताचे आड झूज केलें.

३५ त्या दिसा तांणी ती घेतली आनी तलवारीन मारली आनी तातूंत आशिल्ल्या सगळ्या जिवांक ताणें त्या दिसा पुरायपणान नाश केलो.

३६ तेदनां जोशूव एग्लोना थावन ताचे वांगडा सगळो इस्रायल हेब्रोनांत गेलो. आनी ते ताचे आड झगडले.

३७ तेदनां तें धरून, ताच्या राजाक, ताच्या सगळ्या शारांक आनी तातूंतल्या सगळ्या जिवांक तलवारीच्या धारान मारले. ताणें एग्लोनाक केल्ल्या सगळ्या गजालीं प्रमाणें ताणें कोणूच उरलो ना; पूण ताचो आनी तातूंत आशिल्ल्या सगळ्या जिवांचो पुरायपणान नाश केलो.

३८ जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळो इज्रायल देबीराक परतलो. आनी ताचे आड झुजलें:
३९ आनी ताचो राजा आनी ताचीं सगळीं शारां ताणें घेतलीं; तांणी तांकां तलवारीच्या धारान मारले आनी तातूंत आशिल्ल्या सगळ्या जिवांक पुरायपणान नाश केले; ताणें कोणूच उरलो ना: जशें ताणें हेब्रोनाक केलें, तशें ताणें देबीराक आनी ताच्या राजाक केलें. जशें ताणें लिबनाक आनी तिच्या राजाक केल्लें.
४० तेदनां जोशूवान सगळ्या दोंगुल्ल्यांचो, दक्षिणेकडलो, देगणाचो, झऱ्यांचो आनी तांच्या सगळ्या राजांक मारून उडयलो आनी ताणें कोणूच उरलो ना, पूण इज्रायलाच्या देव सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणें ताणें उस्वास घेवपी सगळ्यांचो पुरायपणान नाश केलो.
४१ तेदनां जोशूवान तांकां कादेशबर्निया थावन गाजा मेरेन आनी सगळ्या गोशेन देशांत गिबियोन मेरेन जिखून उडयले.
४२ इज्रायलाचो देव सर्वेस्पर इज्रायला खातीर झुजलो म्हणून जोशूवान हे सगळे राजा आनी तांचो देश एकाच वेळार घेतलो.
४३ तेदनां जोशूव आनी ताचे वांगडा सगळो इज्रायल गिलगालाच्या शिबिराक परतलो.

विदेशी लोकांचो काळ

ते तलवारीच्या धारेक पडटले आनी सगळ्या राश्ट्रांनी बंदखणींत व्हरतले आनी विदेशी लोकांचो काळ पुराय जायसर जेरुसलेम विदेशी लोकांनी पांयांनी मारून उडयतले. लुकास 21:24

"विदेशी लोकांचो काळ" ही बायबलांतली भाकीत संज्ञा लूक 21:24 वयल्यान. तातूंत जेरुसलेम आनी संवसारीक वेव्हारांत बिगर ज्यू (विजातीय) राश्ट्रांचो राजकीय शेक आशिल्ल्या इतिहासीक काळाचें वर्णन केलां. सादारणपणान हो काळ इ.स.प.५८६ वर्सा बॅबिलोनियाच्या वनवासांतल्यान सुरू जालो आनी क्रिस्त परत येमेरेन चालू आसा अशें विद्वानांचें मत आसा.

संकल्पनेचे मुखेल घटक: १.

भाकीतांतली उत्पत्ती: हें वाक्य जेजून चड फामादपणान ऑलिव्हेट प्रवचनांत वापरलां, जंय ताणें जेरुसलेम "विदेशी लोकांचो काळ पुराय जायसर विदेशी लोकांनी पांयांनी मारून उडयतले" अशें सांगिल्लें.

दानीएलाचीं दृश्टीकोन: ही संकल्पना दानीएल 2 तल्या भाकीतां कडेन खोलायेन बांदिल्ली आसा, जीं विदेशी संवसारीक साम्राज्यांची (बॅबिलोना पासून सुरू जावपी) क्रमवारीची रुपरेखा दितात, जीं निमाणें देवाचें सासणाचें राज्य घेतलें.

बायबलांतले विद्वान आनी निमाणेकाळशास्त्रज्ञ चड करून "विजातीय लोकांचो काळ" जायत्या धर्मशास्त्रीय विचारांनी विभागतात:

राजकीय वर्चस्व: जेरुसलेमाची इतिहासीक वास्तवताय परकी सत्तेच्या नियंत्रणाखाला आशिल्ली, ती बॅबिलोनियन आनी रोमन लोकांसावन उपरांतच्या साम्राज्यांमेरेन पातळ्ळी.

इगर्ज युग: सुवार्तेचो संदेश मुखेलपणान बिगर ज्यू राश्ट्रांनी पातळिल्लो काळ.

"काळ" विरुद्ध "पूर्णताय": कांय धर्मशास्त्रज्ञ "विदेशी लोकांचो काळ" (राजकी सत्तेची भौतिक काळरेखा) आनी "विजातीयांची पूर्णताय" (रोमानांक 11:25 त उल्लेख केल्लो, जो बिगर ज्यू भावार्थी लोकांचो देवाच्या मोक्ष येवजणेंत पुरायपणान आध्यात्मिक एकठांय करपाचो उल्लेख करता) हातूंत भेद करतात.

विदेशी लोकांची पूर्णताय

भावांनो, तुमी तुमच्या अभिमानांत बुदवंत जावचे न्हय म्हणून तुमी ह्या गूढ गजाली विशीं अज्ञानी जावंक सोदना; कि कुड्डेंपण कांय प्रमाणांत इज्रायलाक घडलां, जो मेरेन विदेशी लोकांची पूर्णताय येयना

"विदेशी लोकांची पूर्णताय" ही एक भाकीत संकल्पना बायबलाच्या किंग जेम्स वर्जनांत, मुखेलपणान रोमकारांक 11:25 त मेळटा. तातूंत सुवार्तेचो प्रचार मुखेलपणान बिगर ज्यू लोकांक जावपी काळाचो उल्लेख जाता. हो युग सोंपतलो जेन्नां देवान नेमिल्ले संख्येन विदेशी लोक क्रिस्ताचेर विस्वास दवरल्यात, देवा कडेन आपलें भाकीत लक्ष परत इज्रायलाच्या सोडवणे कडेन वळोवंक मेळटलें.

संकल्पनेचे मुखेल घटक: १.

मुळावें शास्त्र: रोमकारांक 11:25 त, प्रेषित पावलू इगर्जेक एक "गुप्त" उक्तायता: "विदेशी लोकांची पूर्णताय येयसर इज्रायलाक कांय प्रमाणांत कुड्डेंपण आयलां." हाचो अर्थ इज्रायलाचें तात्पुरतें आध्यात्मिक कठीणपण एक उद्देश साध्य करता-तें विदेशी लोकांक (बिगर ज्यू संवसाराक) मोक्ष मेळोवंक आनी देवाच्या कुटमाचो भाग जावंक दार उगडटा.

ग्रीक मूळ: ह्या संदर्भांतलें "पूर्णताय" हें उतर प्लेरोमा ह्या ग्रीक उतरावयल्यान अणकारीत केलां, जें पुराय संख्या, पूर्णताय वा भरपूरपण दाखयता. सादारणपणान ताचो संदर्भ विदेशी लोकांची पुराय, पुराय कापणी जी ह्या सद्याच्या इगर्ज युगांत देव वाचवपाचो विचार करता.

"विदेशी लोकांच्या काळा कडेन" संबंद:
ही संकल्पना लुकास 21:24 कडेन संबंदीत आसा, जंय जेजू "विदेशी लोकांच्या काळा विशीं" उलयता- जेरुसलेम आनी ज्यू लोकांचेर विदेशी लोकांचो वर्चस्व आशिल्लो एक लांब काळ. "विदेशी लोकांची पूर्णताय" ह्या युगाचो निमाणो भाग दाखयता, ताचे उपरांत इज्रायलाचें कुड्डेंपण काडून उडयतले जाका लागून रोमकारांक 11:26 त सांगलां तशें "सगल्या इज्रायलाक वाचवंक मेळटलें".

मातेव 24

१ जेजू देवळांतल्यान भायर सरलो आनी ताचे शिश्य ताका देवळाच्यो इमारती दाखोवंक ताचे कडेन आयले.
२ जेजून तांकां म्हळें: " तुमकां हीं सगळीं पळय ना? खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हांगा एक फातर दुसऱ्याचेर उरचो ना, जो उडोवंक ना.
३ तो ऑलिव्ह दोंगरार बसताना, शिस एकल्यान ताचे कडेन येवन विचारले: "आमकां सांग, हीं गजाली केन्ना जातली?" तुज्या येवपाची आनी संवसाराच्या शेवटाक कितें चिन्न जातली?
४ जेजून तांकां जाप दिली, " तुमकां कोणूच फटोवंक नाका म्हूण जतनाय घेयात."
५ कित्याक म्हज्या नांवान जायते जाण येतले, "हांव ख्रिस्त; आनी जायत्यांक फटोवन दितलो.

६ आनी झुजां आनी झुजाचीं उलोवपां आयकूंक मेळटलीं, तुका त्रास जावंक नाका म्हण पळेवंक, कित्याक हीं सगळीं घडूंक जाय, पूण शेवट अजून जावंक ना.
७ कित्याक राष्ट्र राष्ट्रा आड आनी राज्य राज्या आड उबो रावतलें आनी विंगड विंगड सुवातेर दुकळ, म्हामारी आनी भूंयकांप जातले.
८ हीं सगळीं दुख्खांचीं आरंभ.
९ मागीर ते तुमकां त्रास सोंसपाक सोडून दितले आनी तुका मारतले आनी म्हज्या नांवा खातीर सगळ्या राष्ट्रांचो तुमचो दुस्वास जातलो.
१० आनी मागीर जायत्या जाणांक वायट दिसतलें आनी एकामेकांक विश्वासघात करतले आनी एकामेकांचो दुस्वास करतले.
११ आनी जायते खोटे संदेष्टे उठून जायत्यांक फटयतले.
१२ आनी अधर्म चड जातलो म्हणून जायत्या जाणांचो मोग थंड जातलो.
१३ पूण जो शेवटाक टिकून उरतलो, तोच वाचतलो.
१४ आनी सगळ्या राष्ट्रांक साक्षी जावन हें राज्याचें सुवार्तेचें प्रचार सगळ्या संवसारांत जातलें; आनी मागीर शेवट येतलो.
१५ तेदना तुमी जेन्नां दानीएल संदेष्ट्यान सांगिल्लें उध्वस्त करपी घृणास्पद पवित्र जाग्यार उबें दिसतलें.
१६ मागीर जुदेयांतले लोक दोंगरांनी पळून वचूंक जाय.
१७ घराच्या माथ्यार आशिल्ल्या मनशान आपल्या घरांतल्यान कितेंच काडपाक देंवूंक नाकात.
१८ आनी शेतांत आशिल्ल्या मनशान आपले कपडे घेवपाक परत येवंक नाकात.
१९ आनी त्या दिसांनी गुरवारपण आनी दुदाक धरपी लोकांक धिक्कार!
२० पूण तुमी मागणें करतात की तुमची पळून गिमाच्या दिसांनी वा सब्बाथाच्या दिसा जावंक ना.
२१ कित्याक तेन्नां व्हड संकश्ट येतलें, जें संवसाराच्या आरंभा थावन आयज मेरेन जावंक ना आनी केन्नाच येवचें ना.
२२ आनी ते दीस ल्हान जाले बगर, कोणूच मनशाक वाचवंक मेळचो ना, पूण वेंचून काडिल्ल्या लोकां खातीर ते दीस ल्हान जातले.
२३ मागीर कोणेंय तुमकां म्हणटलो: पळय, ख्रिस्त हांगा वा थंय आसा. ताचेर विस्वास दवरचो न्हय.
२४ कित्याक खोटे ख्रिस्त आनी खोटे संदेष्टे उबे जातले आनी व्हड व्हड चिन्नां आनी अजापां दाखयतले; अशे तरेन शक्य जाल्यार वेंचून काडिल्ल्यांकच फटोवन व्हरतले.
२५ पळे, हांवें तुका आदीं सांगलां.
२६ देखून ते तुमकां म्हणटले, पळेयात, तो वाळवंटात आसा. भायर वचूं नाकात, पळे, तो गुपीत कोठ्यांनी आसा; ताचेर विस्वास दवरचो न्हय.
२७ कित्याक उदेंतेवटेन वीज भायर येवन अस्तंतेवटेन लेगीत चकचकीत जाता; तशेंच मनशाच्या पुताचें येवपूय जातलें.
२८ कित्याक मडें खंय आसतले थंय गरुड एकठांय जातले.
२९ त्या दिसांच्या संकश्टा उपरांत रोखडोच सुर्याचो काळोख जातलो आनी चंद्र तिका उजवाड दिवचो ना आनी नखेत्रां सर्गा थावन पडटलीं आनी सर्गाचीं शक्तीं हालोवंक लागतलीं.
३० आनी मागीर मनशाच्या पुताची चिन्नां सर्गार दिसतलीं आनी मागीर पृथ्वीचेर सगळ्यो जमाती शोक करच्यो आनी मनशाच्या पुताक सर्गाच्या मेघांनी बळ आनी व्हड वैभवान येताना पळेतले.
३१ तो आपल्या देवदूतांक तुरहीचो व्हडलो आवाज करून धाडटलो आनी ते ताच्या वेंचून काडिल्ल्या लोकांक सर्गाच्या एका तोंका थावन दुसऱ्या तोंका मेरेन चार वारें एकठांय करून एकठांय करतले.
३२ आतां अंजीराच्या झाडाची एक बोधकथा शिकात; ताचो फांटो अजून कोमल जाता आनी पानां काडटात तेन्ना उमास लागीं पावला हें तुमकां कळटा.
३३ तशें तुमी हीं सगळीं पळेवन, ती लागीं आसा, दारां लागीं आसा हें कळचें.

३४ हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हीं सगळीं गजाली पुराय जायसर ही पिळगी वचची ना.
३५ सर्ग आनी धर्तरी वचतली, पूण म्हजीं उतरां वचचीं नात.
३६ पूण त्या दिसाचो आनी त्या वेळा विशीं कोणाकच खबर ना, सर्गांतले देवदूत न्हय, पूण फकत म्हज्या बापायक.
३७ पूण नोयाच्या काळा प्रमाणें मनशाच्या पुताचें येवचेंय तशें जातलें.
३८ हुंवाराच्या आदल्या काळार नोय तारवांत भितर सरता त्या दिसा मेरेन ते जेवताले, पियेले, लग्न जावन लग्न जाताले.
३९ हुंवार येवन सगळ्यांक व्हरून व्हरता मेरेन ताका कळ्ळें ना; तशेंच मनशाच्या पुताचें येवपूय जातलें.
४० मागीर शेतांत दोन जाण आसतले; एक घेतलो आनी दुसरो सोडटलो.
४१ दोन बायलो गिरणींत दळून आसतल्यो; एक घेतलो आनी दुसरो सोडटलो.
४२ देखून जागृत रावात, कित्याक तुमचो प्रभु खंयच्या वेळार येतलो तें तुमकां खबर ना.
४३ पूण हें जाणून घेयात की घरांतल्या मालकाक चोर खंयच्या वेळार येतलो हें कळ्ळें जाल्यार तो पळून रावतालो आनी आपलें घर मोडून उडोवंक दिवचो नासलो.
४४ देखून तुमीय तयार रावात, कित्याक तुमकां दिसना त्या वेळार मनशाचो पूत येतलो.
४५ मागीर एक विस्वासू आनी बुद्धीमान नोकर कोण, जाका ताच्या घराण्याचेर आपल्या घराण्याचेर राज्यकर्तो केला आनी ताका वेळार जेवण दिवंक?
४६ धन्य तो नोकर, जाचो स्वामी येतकच ताका तशें करतना मेळटलो.
४७ हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका आपल्या सगळ्या मालमत्तेचेर राज्यकर्तो करतलो.
४८ पूण तो वायट सेवक आपल्या काळजांत म्हणटलो, "म्हज्या स्वामी आपल्या येवपाक कळाव करता;
४९ आनी आपल्या सांगाती नोकरांक मारपाक लागतलो आनी पिशिल्ल्या लोकां वांगडा जेवंक आनी पियेवंक लागतलो;
५० त्या नोकराचो स्वामी ताका पळयना त्या दिसा आनी ताका खबर नाशिल्ल्या वेळार येतलो.
५१ ताका कापून उडयतलो आनी ताका पाखंडी लोकां कडेन ताचो वाटो दितलो, थंय रडप आनी दांत किरकोळ जातलो.

मार्क 13

१ देवळांतल्यान भायर सरतना ताच्या एका शिश्यान ताका म्हळें: "गुरू, पळय हांगा कसले फातर आनी खंयचीं इमारती आसात!
२ जेजून ताका जाप दिली, " तुका ह्यो व्हड इमारती दिसतात?" एक फातर दुसऱ्याचेर उरचो ना, जो उडोवंक ना.
३ देवळाच्या समोर ऑलिव्ह दोंगरार बसताना, पेद्रू आनी जाकोब आनी जुांव आनी आंद्रेय हांणी ताका एकल्यान विचारलें.
४ आमकां सांगात, ह्यो गजाली केन्ना जाल्यो? आनी हीं सगळीं गजाली पुराय जातलीं तेन्नां कितें चिन्न आसतलें?
५ जेजून तांकां जाप दिलो: " कोणें तुमकां फटोवंक नाका म्हूण सावधान राव.
६ कित्याक म्हज्या नांवान जायते जाण येतले, "हांव ख्रिस्त; आनी जायत्यांक फटोवन दितलो.
७ जेन्नां तुमी झुजां आनी झुजाचीं उलोवपां आयकतले तेन्नां तुमी त्रासांत पडूंक नाकात, कित्याक अशीं गरजां आसूंक जाय; पूण शेवट अजून येवचो ना.
८ कित्याक राष्ट्र राष्ट्रा आड आनी राज्य राज्या आड उबो रावतलें आनी वेगवेगळ्या सुवातींनी भूंयकांप जातले आनी दुकळ आनी संकश्ट येतले.
९ पूण तुमी स्वताची जतनाय घेयात, कित्याक ते तुमकां मंडळां मुखार दवरतले; आनी सभाघरांनी तुमकां मार दितले आनी तुमकां म्हजे खातीर राज्यकर्त्यां मुखार आनी राजां मुखार हाडटले आनी तांकां गवाय दितले.

१० आनी सुवार्तेची सुवार्ते पयलीं सगळ्या राश्ट्रां मदीं प्रसिध्द जावंक जाय.
११ पूण जेन्नां ते तुमकां व्हरून तुमकां सोडून दितले तेन्नां तुमी कितें उलयतले हाचो विचार करचो न्हय आनी तुमी आदींच थारावचे न्हय, पूण त्या वेळार तुमकां जें कितें मेळटलें तें तुमी उलोवचें, कित्याक उलयतात तें तुमी न्हय, पूण पवित्र आत्मो.
१२ आतां भाव भावाक आनी बापूय पुताक विश्वासघात करतलो; भुरगीं आपल्या आवय-बापाय आड उठून तांकां मारून उडयतलीं.
१३ म्हज्या नांवा खातीर तुमचो सगळ्या मनशांचो दुस्वास जातलो, पूण जो कोण शेवटाक टिकून उरतलो, तोच वाचतलो.
१४ पूण जेन्नां तुमी दानीएल संदेष्ट्यान सांगिल्लें उध्वस्तपणाचें घृणास्पद, जें उबें रावंक जायना थंय उबें आसा तें पळेतले, तेन्नां जुदेयांतले लोक दोंगरांनी पळून वचूंक जाय.
१५ आनी घराच्या माथ्यार आशिल्ल्या मनशान आपल्या घरांतल्यान कितेंय काडपाक घरांत देंवूंक नाकात आनी घरांत भितर सरूंक नाकात.
१६ शेतांत आशिल्ल्या मनशान आपलें वस्त्र उखलपाक परत वचूंक नाकात.
१७ पूण त्या दिसांनी गुरवारपणांत आनी दुदाक धरपी लोकांक धिक्कार!
१८ आनी तुमी मागणें करतात की तुमची पळून गिमाच्या दिसांनी जावची न्हय.
१९ कित्याक त्या दिसांनी देवान रचल्ल्या सृश्टीच्या सुर्वेच्या काळा थावन आयज मेरेन नासलें आनी येवचें ना.
२० आनी सर्वेस्परान ते दीस उणे केल्ले जाल्यार, खंयच्याच मनशाक वाचवंक मेळचें ना, पूण ताणें वेंचून काडिल्ल्या मनशां खातीर ताणें ते दीस उणे केल्यात.
२१ आनी मागीर कोणेंय तुमकां म्हणटलो: पळय, हांगा ख्रिस्त आसा; वा, पळय, तो थंय आसा; ताचेर विस्वास दवरूं नाकात:
२२ कित्याक खोटे ख्रिस्त आनी खोटे संदेष्टे उठतले आनी वेंचून काडिल्ल्या लोकांक लेगीत फटोवंक शकतले जाल्यार चिन्नां आनी अजापां दाखयतले.
२३ पूण तुमी जतनाय घेयात, पळे, हांवें तुमकां सगळें सांगलां.
२४ पूण त्या दिसांनी त्या संकश्टा उपरांत सुर्याक काळोख जातलो आनी चंद्र तिका उजवाड दिवचो ना.
२५ आनी सर्गाचीं नखेत्रां पडटलीं आनी सर्गार आशिल्लीं शक्तीं हालोवंक लागतलीं.
२६ आनी मागीर मनशाचो पूत व्हड बळ आनी वैभवान मेघां भितर येताना पळेतले.
२७ मागीर तो आपल्या देवदूतांक धाडटलो आनी आपल्या वेंचून काडिल्ल्या लोकांक चार वारें थावन, पृथ्वीच्या शेवटाक थावन सर्गाच्या शेवटाक एकठांय हाडटलो.
२८ आतां अंजीराच्या झाडाची एक बोधकथा शिकात; तिचो फांटो अजून कोमल जाता आनी पानां काडटा तेन्ना उमास लागीं पावला हें तुमकां कळटा.
२९ तशेंच, हीं घडटां पळेवन, दारां लागीं आसा हें कळचें.
३० हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हीं सगळीं कामां जायसर ही पिळगी वचची ना.
३१ सर्ग आनी धर्तरी वचतली, पूण म्हजीं उतरां वचचीं नात.
३२ पूण त्या दिसा आनी त्या वेळा विशीं कोणाकूच खबर ना, सर्गांतले देवदूत वा पूत, पूण बापायक.
३३ तुमी सावधान रावात, जागृत रावात आनी मागणें करात, कित्याक वेळ केन्ना येतलो तें तुमकां कळना.
३४ कित्याक मनशाचो पूत पयस वचपी मनशा सारको आसा आनी ताणें आपलें घर सोडून आपल्या नोकरांक आनी दरेकल्याक आपलें काम दिवपाचो अधिकार दिलो आनी दार राखण्याक पळोवचें आज्ञा दिली.
३५ देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घरांतलो मालक केन्ना येतलो तें तुमकां खबर ना, सांजवेळार वा मध्यान राती वा कोंब्याचो वाजोवपाच्या वेळार वा सकाळीं.
३६ अचकीत येवन तो तुका न्हिदिल्लो दिसचो न्हय.
३७ आनी हांव तुमकां जें सांगतां तें सगळ्यांक सांगतां, जागृत.

लुकास 21

१ ताणें वयर पळेलें आनी ताका दिसलें, गिरेस्त मनीस आपलीं दान खजिन्यांत घालतात.
२ ताका एक गरीब विधवेक दोन ल्हान ल्हान ल्हान विधवा घालताना दिसली.
३ ताणें म्हळें, “ हांव तुमकां खरें सांगतां, ह्या गरीब विधवेन सगळ्यां परस चड घर घाल्या.
४ कित्याक ह्या सगळ्यांनी आपल्या भरपूरपणांतल्यान देवाच्या अर्पणां खातीर घाल्लें, पूण तिणें आपल्या गरीबांतल्यान आपले कडेन आशिल्लें सगळें जिवें घालां.
५ आनी कांय जाणांनी देवूळ बऱ्या फातरांनी आनी भेटवस्तूंनी कशी सजयल्या तें सांगतना ताणें सांगलें.
६ तुमी पळेतात त्या गजालीं विशीं, अशे दीस येतले, जातूंत एक फातर दुसऱ्याचेर उरचो ना आनी तो उडयचो ना.
७ तांणी ताका विचारलें, “गुरू, पूण ह्यो गजाली केन्ना जाल्यो?” आनी ह्यो गजाली घडटल्यो तेन्ना खंयची खूण आसतली?
८ ताणें म्हळें: “ तुमी फटोवंक नाकात हाची जतनाय घेयात, कित्याक म्हज्या नांवान जायते जाण येतले, हांव ख्रिस्त; आनी काळ लागीं पावता, देखून तुमी तांचे फाटल्यान वचूंक नाकात.
९ पूण झुजां आनी बोवाळ आयकल्यार भियेवंक नाकात, कित्याक पयली ह्यो गजाली घडूंक जाय; पूण शेवट ल्हवू ल्हवू न्हय.
१० तेदनां ताणें तांकां म्हळें: “ राष्ट्र राष्ट्रा आड आनी राज्य राज्या आड उबें जातलें.
११ आनी वेगवेगळ्या सुवातींनी व्हड भूंयकांप, दुकळ आनी म्हामारी जातली; आनी सर्गा थावन भंयकर दृश्य आनी व्हड चिन्नां आसतलीं.
१२ पूण ह्या सगळ्यां पयलीं ते तुमचेर हात घालून तुमकां छळ करतले, तुमकां सभाघरांनी आनी बंदखणींत घालून म्हज्या नांवा खातीर राजां आनी राज्यकर्त्यां मुखार हाडटले.
१३ आनी तें तुमचे कडेन साक्षी जावंक पावतलें.
१४ तुमी जाप दितले ताचे आदीं चिंतूंक नाकात, तुमच्या काळजांत स्थीर करात.
१५ कित्याक हांव तुका एक तोंड आनी बुद्धी दितलों, जाका तुज्या सगळ्या विरोधकांक न्हयकार दिवंक मेळचो ना आनी ताका विरोध करपाक मेळचो ना.
१६ आवय-बापूय, भाव, नातेदार आनी इश्ट दोगूय तुमकां विश्वासघात करतले; तुमच्यांतल्या कांय जाणांक ते मारून उडयतले.
१७ म्हज्या नांवा खातीर तुमचो सगळ्या मनशांचो दुस्वास जातलो.
१८ पूण तुज्या तकलेचो एक केंस नाश जावचो ना.
१९ तुमच्या धीर धरून तुमी तुमच्या जिवाक ताब्यांत घेयात.
२० जेरुसलेम सैन्यान भरिल्लें दिसतलें तेन्नां ताचो उध्वस्तपण लागीं पावला हें जाणून घेयात.
२१ तेदनां जुदेयांतले लोक दोंगरांनी पळून वचूंक जाय; आनी ताचे मदले लोक भायर सरूंक दिवचे; आनी देशांतले लोक तातूंत भितर सरूंक नाकात.
२२ कित्याक बरयल्लीं सगळीं गजाली पुराय जावंक हीं सूड घेवपाचीं दीस.
२३ पूण त्या दिसांनी गुरवारपण आनी दुदाक धरपी लोकांक धिक्कार! कित्याक देशांत व्हड संकश्ट आनी ह्या लोकांचेर राग येतलो.
२४ ते तलवारीच्या धारान पडटले आनी सगळ्या राश्ट्रांनी बंदखणींत व्हरतले आनी विदेशी लोकांचो काळ पुराय जायसर जेरुसलेम विदेशी लोकांनी पांयांनी मारून उडयतले.
२५ सुर्याक, चंद्रांत आनी नखेत्रांनी चिन्नां दिसतलीं; आनी धर्तरेचेर राष्ट्रांचो संकश्ट, भ्रमांत; दर्या आनी ल्हारां गर्जना;
२६ मनशांचीं काळजां भियेवन आनी पृथ्वीचेर येवपी गजालींचो पळोवणी करून तांकां वायट दिसतात, कित्याक सर्गाचीं शक्तीं हालोवंक लागतलीं.

२७ आनी मागीर मनशाचो पूत मेघांतल्यान बळ आनी व्हड वैभवान येताना तांकां दिसतलें.
२८ जेन्नां हीं गजाली जावंक लागतलीं तेन्नां वयर पळय आनी तुमचीं तकलीं वयर काडचीं; कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या.
२९ ताणें तांकां एक बोधकथा उलयली; अंजीराचें झाड आनी सगळीं झाडां पळय;
३० जेन्नां ते भायर सरतात तेन्ना उमास लागीं पावला हें तुमकां दिसता आनी तुमकां कळटा.
३१ तशेंच, हें घडटा तें पळेवन, देवाचें राज्य लागीं आसा हें तुमकां कळटा.
३२ हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सगळें पुराय जायसर ही पिळगी वचची ना.
३३ सर्ग आनी धर्तरी वचतली, पूण म्हजीं उतरां वचचीं नात.
३४ आनी तुमच्या काळजांत केन्ना केन्नाय खरखरीत, मद्यपान आनी ह्या जिविताची काळजी चड येवची न्हय आनी तो दीस तुमचेर अनवळखीपणान येवचो न्हय म्हूण तुमी जतनाय घेयात.
३५ कित्याक तें सगळ्या धर्तरेचेर रावपी सगळ्यांचेर जाळावरी पडटलें.
३६ देखून तुमी जाग्यार रावात आनी सदांच मागणें करात, ह्या सगळ्या घडपी गजालींक सुटका मेळोवंक आनी मनशाच्या पुता मुखार उबे रावपाक तुमी पात्र थारतले.
३७ दिसाच्या वेळार तो देवळांत शिकयतालो; रातच्या वेळार तो भायर सरून ऑलिव्ह पर्वत म्हण्टात त्या दोंगराचेर रावतालो.
३८ सगळे लोक सकाळीं पयलींच देवळांत ताचे कडेन आयले.

पंचतंत्र हें ग्रंथ

आतां सर्वेस्परान अब्रामाक सांगिल्लें, तुज्या देशांतल्यान, तुज्या नात्यांतल्यान आनी तुज्या बापायच्या घरांतल्यान भायर सरून, हांव तुका दाखयतलों त्या देशांत वच. आनी तूं आशीर्वाद जातलो: आनी तुका आशीर्वाद दिवपी लोकांक हांव आशीर्वाद दितलों आनी तुका शाप दिवपी ताका शाप दितलों आनी तुज्यांत धर्तरेंतल्या सगळ्या कुळांक आशीर्वाद मेळटलो. उत्पत्ती 12:1-3

त्याच दिसा सर्वेस्परान अब्रामाक करार केलो आनी म्हळें, "तुज्या संततींक हांवें हो देश इजिप्ताच्या न्हंय थावन व्हड न्हंय मेरेन, युफ्रेटीस न्हंय मेरेन दिला: केनी, केनीजी, कदमोनी, आनी हित्ती, पेरीजी, रेफायम, अमोरी, कनानी, गिरागसी आनी जेबूसी लोक. उत्पत्ती 15:18-21

तुका आनी तुज्या उपरांतच्या संततींक, तूं परकी जाल्लो देश, सगळो कनान देश, सासणाचो वसती म्हूण दितलों; आनी हांव तांचो देव जातलों. उत्पत्ती 17:8

देवान मोयजेसाक उलोवन ताका म्हळें: हांव सर्वेस्पर, आनी हांव अब्राहामाक, इसहाकाक आनी जाकोबाक सर्वशक्तिमान देवाच्या नांवान प्रगट जालों, पूण म्हज्या नांवान जेहोवा हांकां तांकां वळखूंक नाशिल्लें. तशेंच हांवें तांचे कडेन म्हजो करार केला, तांकां कनान देश, तांचो यात्रेचो देश, जंय ते परकी आशिल्ले. निसर्ग 6:2-4
हांव तुमचो देव सर्वेस्पर, जो तुमकां इजिप्तांतल्यान भायर काडलो, तुमकां कनान देश दिवपाक आनी तुमचो देव जावंक. लेवीत 25:38

तुमी वळून, तुमची भोंवडी करात आनी अमोरी लोकांच्या दोंगराचेर आनी ताचे लागसारच्या सगळ्या सुवातींनी, मळार, दोंगुल्ल्यांनी, देगणांत, दक्षिणेक आनी दर्या कुशीक, कनानी लोकांच्या देशांत आनी लेबाननांत, व्हड न्हंयेक, युफ्रेटीस न्हंय मेरेन वचात. पळे, हांवें तो देश तुमच्या मुखार दवरला, तुमच्या बापायंक आनी तांच्या

उपरांतच्या संततींक दिवपाचो सोपूत सर्वेस्परान तुमच्या बापायंक दिल्लो देश आपल्या ताब्यांत घेयात. दुसरें शास्त्र 1:7-8

कित्याक हांव तुमकां सांगतां तीं सगळीं आज्ञा तुमी खरपणान पाळ्ळीं जाल्यार, तीं पाळचीं, तुमच्या देवा सर्वेस्पराचेर मोग करपाक, ताच्या सगळ्या मार्गांनी चलपाक आनी ताका चिकटून रावपाक; मागीर सर्वेस्पर ह्या सगळ्या राश्ट्रांक तुमच्या मुखार धांवडावन घालतलो आनी तुमच्या परस व्हड आनी बळिश्ट राश्ट्रां तुमकां मेळटलीं. तुमच्या पांयांच्या तळव्याचेर पावल दवरतले ती सुवात तुमचीच आसतली: रानांतल्यान आनी लेबाननांतल्यान, न्हंयांतल्यान, युफ्रेटीस न्हंयेक सावन आनी दर्या मेरेन तुमची दर्यादेग आसतली. तुमच्या मुखार कोणूच उबो रावंक शकचो ना, कित्याक तुमचो देव सर्वेस्पर तुमकां सांगिल्ले प्रमाण तुमी पावल घालतले त्या सगळ्या देशाचेर तुमचो भंय आनी भंय घालतलो. दुसरें शास्त्र 11:22-25

तूं ह्या अबरीम दोंगराचेर, जेरिकोच्या समोर आशिल्ल्या मोआब देशांतल्या नेबो दोंगराचेर वच; आनी पळे यात कनान देश, जो हांव इज्रायल लोकांक ताब्यांत घेवंक दितां: दुसरें 32:49

इतिहास

मोयजेस, सर्वेस्पराचो सेवक मेल्या उपरांत, सर्वेस्परान मोयजेसाचो सेवक नूनचो पूत जोशूवाक म्हळें: म्हजो सेवक मोयजेस मेलो. आतां उठ, तूं आनी ह्या सगळ्या लोकांक, हांव तांकां इज्रायल लोकांक दितां त्या देशांत वच. तुज्या पांयाच्या तळव्यार पावल दवरतली ती सगळी सुवात, हांवें मोयजेसाक सांगिल्ले प्रमाणें तुका दिल्या. रानांतल्यान आनी ह्या लेबनाना थावन व्हड न्हंय मेरेन, युफ्रेटीस न्हंय मेरेन, हित्ती लोकांचो सगळो देश आनी व्हड दर्या मेरेन तुमची दर्यादेग आसतली. तुज्या जिवितांतल्या सगळ्या दिसांनी तुज्या मुखार कोणूच उबो रावचो ना, जसो हांव मोयजेसा वांगडा आशिल्लो तसोच हांव तुज्या वांगडा आसतलों, तुका सोडून दिवचो ना आनी तुका सोडून वचचो ना. बळिश्ट आनी धीर धर, कित्याक ह्या लोकांक तुवें वारसो म्हूण वांटून घेतलो, जी देश हांवें तांच्या बापायंक दिवपाची सोपूत घेतिल्ली. जोशू 1:1-6

आनी हे इज्रायल लोकांनी कनान देशांत वारसो घेतिल्लो देश, जे एलेझार याजक आनी नूनचो पूत जोशू आनी इज्रायल लोकांच्या कुळांच्या बापायच्या मुखेल्यांनी तांकां वारसो म्हूण वांटून दिल्ले. जोशूवा 14:1

युफ्रेटीस न्हंयचेर आपली शिमो परत मेळोवपाक वतना सोबाचो राजा रेहोबाचो पूत हदादेझेर हाकाय दावीदान मारलो. 2 सामुयेल 8:3

ताणें अब्राहामाक केल्ल्या कराराचो आनी ताणें इसहाकाक दिल्ल्या सोपूताचो; आनी जाकोबाक कायदो म्हूण आनी इज्रायलाक सासणाचो करार म्हूण तोच घट केला: "तुज्या वारसाचो भाग तुका कनान देश दितलों; जेन्ना तुमी थोडे, थोडे आनी तातूंत परकी आशिल्ले. 1 इतिहास 16:16-19

युफ्रेटीस न्हंयचे देगेर आपलो शेक गाजोवंक वतना दावीदान सोबाचो राजा हदरेझेराक हमत मेरेन मारलो. 1 इतिहास 18:3

कविता

ज्या राष्ट्राचो देव सर्वेस्पर आसा, तें राष्ट्र धन्य; आनी ताणें आपल्या वारसा खातीर वेंचून काडिल्ले लोक. स्तोत्रां 33:12

तो करार ताणें अब्राहामाक केलो आनी ताचो सोपूत इसहाकाक केलो; आनी जाकोबाक कायद्या खातीर आनी इज्रायलाक सासणाचो करार म्हूण तोच घट केलो: "तुज्या वारसाचो भाग तुका हांव कनान देश दितलों. हय, तातूंत खूब थोडे आनी परकी. स्तोत्रां 105:9-12

ताणें व्हड राश्ट्रांक मारले आनी पराक्रमी राजांक मारले; अमोरी लोकांचो राजा सीहोन आनी बाशानचो राजा ओग आनी कनानांतलीं सगळीं राज्यां ताणें तांची जमीन दायज म्हूण दिली आनी आपल्या लोकांक इज्रायलाक दायज म्हूण दिलो. हे सर्वेस्पर, तुजें नांव सदांकाळ तिगून उरता; आनी तुजी याद, हे सर्वेस्पर, सगळ्या पिळग्यांनी. स्तोत्रां 135:10-13

भाकीत करप

त्या दिसा जेसेचें एक मुळ आसतलें आनी तें लोकांचें ध्वज म्हणून उबें आसतलें; विदेशी लोक ताका सोदतले आनी ताचो विसव वैभवशाली जातलो. त्या दिसा, असिरिया, इजिप्त, पाथ्रोस, कुश, एलाम, शिनार, हमत आनी दर्याच्या जुंव्यांचेर उरिल्ल्या लोकांक परतून मेळोवंक सर्वेस्पर दुसरे खेपे हात घालतलो. आनी तो राष्ट्रां खातीर एक ध्वज उबारतलो आनी इज्रायलाच्या भायर पडल्ल्या लोकांक एकठांय करतलो आनी जुदाच्या शिंपडिल्ल्या लोकांक पृथ्वीच्या चार कोनशांतल्यान एकठांय करतलो. इजायास 11:10-12

त्या दिसा, सर्वेस्पर न्हंयच्या व्हाळांतल्यान इजिप्ताच्या व्हाळ मेरेन मारून उडयतलो आनी हे इज्रायल लोक, तुमी एक एक करून एकठांय जातले. त्या दिसा व्हडली तुरही वाजतली आनी अश्शूर देशांत नाश जावंक तयार आशिल्ले आनी इजिप्तांतल्या निर्वासित लोक येतले आनी जेरुसलेमांतल्या पवित्र दोंगराचेर सर्वेस्पराची भक्ति करतले. इजायास 27:12-13

पूण आतां तुका रचपी सर्वेस्पर म्हणटा, हे जाकोब आनी तुका रचपी, हे इज्रायल, भियेवंक नाका; तूं म्हजो. तूं उदकांतल्यान वता तेन्ना हांव तुज्या वांगडा आसतलों; आनी न्हंयांतल्यान, तीं तुका व्हांवचीं नात, जेन्ना तूं उज्यांत वता तेन्ना तूं जळचो ना; तशेंच ज्वाला तुजेर पेटवची ना. कित्याक हांव तुजो देव सर्वेस्पर, इज्रायलाचो पवित्र, तुजो सोडवणदार, तुज्या सोडवणे खातीर हांवें इजिप्त, तुज्या खातीर इथिओपिया आनी सेबा दिलो. तूं म्हज्या मुखार मोलादीक आशिल्ल्यान तूं मानाची जाली आनी हांव तुजेर मोग करतां, देखून तुज्या खातीर मनीस आनी तुज्या जिवा खातीर मनीस दितलों. भियेवंक नाका, कित्याक हांव तुज्या वांगडा आसां, तुज्या संततींक हांव उदेंते वटेनच्यान हाडटलो आनी अस्तंते कडल्यान तुका एकठांय करतलों; उत्तरेक म्हणटलो, सोडून दिव; आनी दक्षिणेक, फाटीं रावूं नाकात, म्हज्या पुतांक पयसुल्ल्यान आनी म्हज्या धुवांक धर्तरेच्या शेवटाक हाडून; म्हज्या नांवान आपयल्ल्या दरेकल्याक लेगीत; हय, हांवें ताका तयार केला. इजायास 43:1-7

आयक, हे जुंवे, म्हाका; आनी तुमी लोकांनो पयसुल्ल्यान आयकात; सर्वेस्परान म्हाका पोटांतल्यान आपयला; आवयच्या आंतकड्यांनी ताणें म्हज्या नांवाचो उल्लेख केला. आनी ताणें म्हजें तोंड धारदार तलवारी सारकें केलां; हाताच्या सावळेंत ताणें म्हाका लिपोवन दवरला आनी म्हाका एक चकचकीत शाफ्ट केला; ताणें म्हाका आपल्या कुंड्यांत लिपयला; आनी म्हाका म्हणलें, "हे इज्रायल, तूं म्हजो सेवक, जाचे वरवीं हांव महिमा मेळयतलों." मागीर

हांवें म्हणलें, हांव व्यर्थ कश्ट केला, म्हजी बळगें व्यर्थ आनी व्यर्थ खर्च केल्या, तरी लेगीत म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आनी म्हजें काम म्हज्या देवा कडेन आसा. आतां, जाकोबाक परतून हाडपाक म्हाका पोटांतल्यान आपलो सेवक जावंक तयार केल्लो सर्वेस्पर म्हणटा: इज्रायल एकठांय जालो ना तरी, हांव सर्वेस्पराच्या मुखार वैभवशाली जातलों आनी म्हजो देव म्हजें बळगें जातलो. ताणें म्हणलें, “जाकोबाच्या कुळांक उबारून दवरप आनी इज्रायलाच्या सांबाळून दवरल्ल्या लोकांक परतून हाडप तूं म्हजो सेवक जावप एक हळुवार गजाल: तूं पृथ्वीच्या शेवटाक मेरेन म्हजो तारण जावंक हांव तुका विदेशी लोकांक उजवाड म्हूण दितलों. इजायास 49:1-6

कित्याक तुजो निर्मातो तुजो घोव; सैन्याचो सर्वेस्पर ताचें नांव; आनी तुजो सोडवणदार इज्रायलाचो पवित्र; ताका सगळ्या धर्तरेचो देव म्हणटले. कित्याक सर्वेस्परान तुका सोडून दिल्ल्या आनी आत्म्यान दुख्खी बायल आनी तरणाट्यापणांतली बायल, तुका न्हयकार दिल्ल्या प्रमाणें आपयलां, अशें तुजो देव सांगता. ल्हान खिणाक हांव तुका सोडून गेला; पूण व्हड दयाळपणान हांव तुका एकठांय करतलों. थोड्याच रागान हांवें तुजे कडल्यान एक खिणाक म्हजें तोंड लिपयलें; पूण सासणाच्या दयाळपणान हांव तुजी दया करतलों, अशें तुजो सोडवणदार सर्वेस्पर सांगता. इजायास 54:5-8

इज्रायलांतल्यान भायर काडिल्ल्या लोकांक एकठांय करपी सर्वेस्पर देव म्हणटा, “तरी ताचे कडेन जमिल्ल्या लोकां भायर हेरांक हांव ताचे कडेन एकठांय करतलों.” इजायास 56:8

म्हज्या चरोवपाच्या मेंढरांचो नाश करपी आनी शिंपडपी पास्टरांक धिक्कार! सर्वेस्पर म्हणटा. देखून इज्रायलाचो देव सर्वेस्पर म्हज्या लोकांक पोसपी पालकां आड अशें म्हणटा; तुमी म्हज्या कळपांक शिंपडयले, तांकां धांवडावन घाले, पूण तांकां भेट दिवंक ना, पळे, तुमच्या कर्तुबाच्या वायटाची हांव तुमचेर वार करतलों, अशें सर्वेस्पर सांगता. आनी म्हज्या कळपांतल्या उरिल्ल्यांक हांव तांकां धांवडावन घाल्ल्या सगळ्या देशांतल्यान एकठांय करून तांकां परतून तांच्या कळपांत हाडटलो; आनी ते फळादीक जातले आनी वाडटले. तांकां पोसपी गोठाणींचेर हांव गोठाणी दवरतलों आनी तांकां आनीक भंय दिसचो ना आनी तांकां त्रास जावचो ना आनी तांचो उणाव जावचो ना अशें सर्वेस्पर सांगता. यिर्मयास 23:1-4

होंय, सर्वेस्पराच्या घरांत आनी जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या राजाच्या घरांत उरिल्ल्या आयदनां विशीं सैन्याचो सर्वेस्पर, इज्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तांकां बाबिलोनाक व्हरतले आनी हांव तांकां भेट दितलो त्या दिसा मेरेन ते थंय आसतले, अशें सर्वेस्पर सांगता; मागीर हांव तांकां वयर हाडटलो आनी ह्या जाग्यार परतून हाडटलो. यिर्मयास 27:21-22

कित्याक हांव तुमचे विशीं विचारतां तें म्हाका खबर आसा, अशें सर्वेस्पर म्हणटा, तुमकां अपेक्षीत शेवट दिवपा खातीर वायटाचे न्हय तर शांतीचे विचार. मागीर तुमी म्हाका उलो मारतले आनी तुमी वचून म्हाका मागणें करतले आनी हांव तुमचें आयकतलों. तुमी म्हाका सोदतले आनी म्हाका मेळटले, जेन्ना तुमी सगळ्या काळजान म्हाका सोदतले. आनी हांव तुमचे कडल्यान मेळटलो, अशें सर्वेस्पर म्हणटा, आनी हांव तुमचीं बंदखणीं पयस करतलों आनी सगळ्या राष्ट्रां थावन आनी हांवें तुमकां धांवडावन घाल्ल्या सगळ्या सुवातीं थावन तुमकां एकठांय करतलों, अशें सर्वेस्पर सांगता. आनी तुका बंदखणींत व्हरून दवरल्ल्या जाग्यार हांव तुका परत हाडटलो. यिर्मयास 29:11-14

कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा; जाकोबा खातीर खोशीन गाव आनी राष्ट्रांच्या मुखेल्यां मदीं बोवाळ करात: तुमी प्रचार करात, स्तुती करात आनी म्हणात: हे सर्वेस्पर, तुमच्या लोकांक, इज्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक वाचय. पळे, हांव तांकां उत्तर देशा थावन हाडटलो आनी धर्तरेच्या देगे थावन तांकां एकठांय करतलों आनी तांचे वांगडा कुड्डे आनी लंगडे, गुरवार बायल आनी गुरवारपणांतली बायल एकठांय येतली. ते रडून येतले आनी विनवणी

करून हांव तांकां फुडाकार दितलों, तांकां उदकाच्या न्हंयांच्या कुशीक सरळ वाटेन चलयतलों, जातूंत तांकां आडखळ येवची ना, कारण हांव इज्रायलाचो बापूय आनी एफ्रायम म्हजो पयलो पूत. हे राश्ट्रां, सर्वेस्पराचें उतर आयकात आनी पयसुल्ल्या जुंव्यांचेर तें सांगात आनी म्हणात: इज्रायलाक शिंपडयल्लो तो ताका एकठांय करतलो आनी ताका राखतलो, जशें गोठाण आपल्या कळपाक करता. कित्याक सर्वेस्परान जाकोबाक सोडयला आनी ताचे परस बळिश्ट आशिल्ल्या मनशाच्या हातांतल्यान ताका सोडयला. यिर्मयास 31:7-11

आतां इज्रायलाचो देव सर्वेस्पर, ह्या शारा विशीं अशें म्हणटा, जाचे विशीं तुमी म्हणटात, ‘तें तलवारीन, दुकळ आनी दुयेंसान बाबिलोनाच्या राजाच्या हातांत दितलें. पळे, हांव तांकां म्हज्या रागान, म्हज्या रागान आनी व्हड रागान धांवडावन घाल्ल्या सगळ्या देशांतल्यान एकठांय करतलों; आनी हांव तांकां ह्या जाग्यार परत हाडटलो आनी तांकां सुरक्षीतपणान रावपाक दितलों: आनी ते म्हजे लोक जातले आनी हांव तांचो देव जातलों: आनी तांकां एक काळीज आनी एक मार्ग दितलों, तांकां सदांकाळ भियेवंक, तांच्या आनी तांच्या उपरांतच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर: आनी हांव तांकां सासणाचो करार करतलों, की हांव तांकां पयस करुंक ना, तांकां बरें करुंक; पूण ते म्हजे कडल्यान पयस वचचे न्हय म्हूण हांव तांचो भंय तांच्या काळजांत घालतलों. हय, तांकां बरें करुंक हांव तांचेर खोशी जातलों आनी तांकां ह्या देशांत म्हज्या पुराय काळजान आनी पुराय जिवान खात्रीन रोयतलों. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा; जशें हांवें ह्या लोकांचेर हें सगळें व्हडलें वायट हाडलां, तशें हांव तांकां दिल्लें सगळें बरें तांकां हाडटलो. यिर्मयास 32:36-42

परत म्हाका सर्वेस्पराचें उतर आयलें: “मनशाचो पूत, तुजे भाव, तुजे भाव, तुज्या नात्यांतले मनीस आनी सगळो इज्रायल घराण्य, जे जेरुसलेमांतल्या लोकांनी म्हणलां: “तुमी सर्वेस्परा थावन पयस वच” अशें सांगलां. देखून म्हणात, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; हांवें तांकां पयस पयस विधर्मां मदीं उडयले आनी देशां मदीं शिंपडयले तरी, ते येतले त्या देशांनी हांव तांकां ल्हानशें अभयारण्य म्हणून जातलों. देखून म्हणात, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; हांव तुमकां लोकां मदल्यान एकठांय करून तुमी शिंपडून गेल्ल्या देशांतल्यान तुमकां एकठांय करतलों आनी इज्रायल देश तुमकां दितलों. ते थंय येतले आनी थंयच्यान ताचीं सगळीं घृणास्पद वस्तू आनी सगळीं घृणास्पद वस्तू काडून उडयतले. आनी हांव तांकां एक काळीज दितलों आनी तुमच्या भितर एक नवो आत्मो घालतलों; आनी तां च्या मासातल्यान फातराचें काळीज काडून तांकां मासाचें काळीज दितलों, म्हज्या नेमांक पाळो दिवंक आनी म्हज्या नेमांक पाळो दिवंक आनी तांकां पाळूंक मेळचें आनी ते म्हजे लोक जातले आनी हांव तांचो देव जातलों. एजेकील 11:14-20

आनी हांव तुमकां लोकां मदल्यान भायर काडटलो आनी तुमी शिंपडिल्ल्या देशांतल्यान, बळिश्ट हातान आनी ताणून उडयल्ल्या भुजान आनी ओतल्ल्या रागान तुमकां एकठांय करतलों. तुका लोकां मदल्यान भायर काडटना आनी तुका शिंपडून गेल्ल्या देशांतल्यान एकठांय करतना तुज्या गोड रसान तुका स्वीकार करतलों; आनी हांव तुमच्यांतल्यान विधर्मां मुखार पवित्र जातलों. हांव तुमकां इज्रायल देशांत हाडटलो तेन्नां तुमकां कळटलें की हांव सर्वेस्पर आसां. एजेकील 20:34,41-42

सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; जेन्नां हांव इज्रायल घराण्याक तांकां शिंपडून गेल्ल्या लोकां मदल्यान एकठांय करून तांकां पवित्र जातले, तेन्नां ते हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्ल्या आपल्या देशांत रावपाक शकतले. तातूंत ते सुरक्षीत रावून घरां बांदतले आनी द्राक्षमळे लायतले; होंय, जेन्ना हांवें तांकां भोंवतणीं तिरस्कार करपी सगळ्यांचेर न्याय केलो तेन्ना ते विस्वासांत घेवन रावतले; आनी हांव तांचो देव सर्वेस्पर, हें तांकां कळटलें. एजेकील 28:25-26

कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; पळे, हांव, म्हज्या मेंढरांक सोदतलों आनी तांकां सोदतलों. जशें गोठाण आपल्या मेढरां मदीं शिंपडिल्ल्या मेंढरां मदीं आसता त्या दिसा आपल्या कळपाक सोदता; तशें हांव म्हज्या

मेंढरांक सोदतलों आनी मेघ आनी काळखांतल्या दिसांनी तीं शिंपडून गेल्ल्या सगळ्या सुवातीं थावन तांकां सोडयतलों. आनी हांव तांकां लोकां मदल्यान भायर काडटलो आनी देशांतल्यान एकठांय करून तांकां तांच्याच देशांत हाडटलो आनी न्हंयांच्या देगेर आनी देशांतल्या सगळ्या रावपाच्या सुवातींनी इज्रायलाच्या दोंगरांचेर पोसयतलों. हांव तांकां बऱ्या चरोवपांत पोसतलों आनी इज्रायलाच्या उंच दोंगरांचेर तांचें कळप आसतलें, थंय ते बऱ्या चरोवपांत पडटले आनी मोट्या चरोवपाच्या वाठारांत ते इज्रायलाच्या दोंगरांचेर पोसटले. हांव म्हज्या कळपाक पोसतां आनी तांकां न्हिदोवन दवरतलों अशें सर्वेस्पर देव सांगता. गमावल्लें हांव सोदतलों आनी धांवडावन घाल्लें परत हाडटलो आनी मोडून पडल्ल्याक बांदून दवरतलों आनी दुयेंत आशिल्ल्यांक बळगें दितलों, पूण चरबी आनी बळवंतांक नाश करतलों; हांव तांकां न्यायान पोसयतलों. एजेकील 34:11-16

देखून इज्रायलाच्या घराण्याक म्हणात, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; हे इज्रायल घराण्य, हांव तुमच्या खातीर न्हय, पूण म्हज्या पवित्र नांवा खातीर, जें तुमी गेल्ले राष्ट्रां मदीं अपवित्र केलां. आनी हांव म्हजें व्हडलें नांव पवित्र करतलों, जें राष्ट्रां मदीं अपवित्र जालें, जें तुमी तांचे मदें अशुध्द केलां; हांव सर्वेस्पर आसां हें राष्ट्रांक कळटलें, अशें सर्वेस्पर देव सांगता, जेन्ना हांव तांच्या दोळ्यां मुखार तुमचे भितर पवित्र जातलों. कित्याक हांव तुका राष्ट्रां मदल्यान व्हरून सगळ्या देशांतल्यान एकठांय करून तुज्याच देशांत हाडटलो. मागीर हांव तुमचेर निवळ उदक शिंपडटलो आनी तुमी निवळ जातले, तुमच्या सगळ्या घाणपणांतल्यान आनी सगळ्या मूर्तींतल्यान हांव तुमकां निवळ करतलों. हांव तुका नवें काळीज दितलों आनी तुज्या भितर नवो आत्मो घालतलों आनी तुज्या मासांतल्यान फातराचें काळीज काडून उडयतलों आनी तुका मासाचें काळीज दितलों. आनी हांव म्हजो आत्मो तुमच्या भितर घालतलों आनी तुमकां म्हज्या नेमांत चलयतलों आनी तुमी म्हजीं न्यायां पाळटलीं आनी तीं पाळटलीं. हांव तुमच्या बापायक दिल्ल्या देशांत तुमी रावतले; तुमी म्हजे लोक जातले आनी हांव तुमचो देव जातलों. एजेकील 36:22-28

तांकां म्हण, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; पळे , हांव इज्रायल लोकांक गेल्ल्या राष्ट्रां मदल्यान व्हरून तांकां सगळ्या वटांनी एकठांय करून तांच्याच देशांत हाडटलो आनी इज्रायलाच्या दोंगरांचेर देशांत तांकां एक राष्ट्र करपाक लागतलों. आनी तांकां सगळ्यांक एकूच राजा जातलो, आनी तीं आतां दोन राश्ट्रां जावचीं नात, आनी तीं आनीक दोन राज्यांनी वांटून घेवचीं नात: आतां ते आपल्या मूर्तींनी, आपल्या घृणास्पद वस्तूंनी आनी तांच्या खंयच्याच उल्लंघनान स्वताक अशुध्द करचे नात, पूण हांव तांकां तांच्या सगळ्या राबित्यांतल्यान वाचयतलों, जंय तांणी पातक केलां आनी तांकां शुध्द करतलों तांचो देव आसतलो. आनी म्हजो नोकर दावीद तांचेर राजा जातलो; आनी तांकां सगळ्यांक एकूच गोठाणी आसतलो, तेय म्हज्या न्याया प्रमाण चलतले आनी म्हज्या नेमांक पाळो दितले आनी तांकां पाळटले. तुमचे बापूय ज्या देशांत रावले, त्या देशांत ते रावतले. तातूंत ते आनी तांचीं भुरगीं आनी भुरग्यांचीं भुरगीं सदांकाळ रावतलीं आनी म्हजो सेवक दावीद सदांकाळ तांचो मुखेली जातलो. तशेंच हांव तांकां शांततायेचो करार करतलों; तो तांचे कडेन सासणाचो करार जातलो आनी हांव तांकां दवरतलों आनी तांकां वाडयतलों आनी म्हजें पवित्रस्थान तांचे मदीं सदांकाळ दवरतलों. म्हजो तंबूय तांचे वांगडा आसतलो, हांव तांचो देव जातलों आनी ते म्हजे लोक जातले. हांव सर्वेस्पर इज्रायलाक पवित्र करतां हें राष्ट्रांक कळटलें, जेन्नां म्हजें पवित्रस्थान सदांकाळ तांचे मदीं आसतलें. एजेकील 37:21-28

देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा; आतां हांव जाकोबाच्या बंदखणींतल्यान परतून हाडटलो आनी सगळ्या इज्रायल घराण्याचेर दया करतलों आनी म्हज्या पवित्र नांवाचो मत्सर करतलों; ते उपरांत तांणी आपली लज आनी म्हजेर गुन्यांव केल्यात ते सगळे गुन्यांव सोंसले, जेन्ना ते आपल्या देशांत सुरक्षीत रावले आनी कोणेंच तांकां भंय घालूंक ना. जेन्नां हांव तांकां लोकां मदल्यान परतून हाडून दुस्मानाच्या देशांतल्यान एकठांय करून जायत्या राश्ट्रांच्या नदरेंत तांकां पवित्र केलो; तेन्ना तांकां कळटलें की हांव तांचो देव सर्वेस्पर, जांणी तांकां राष्ट्रां मदीं बंदखणींत व्हरून दवरलो, पूण हांव तांकां तांच्याच देशांत एकठांय केल्यात आनी तांकां आनीक एकूय थंय सोडलो ना.

आनी हांव तांकां आनीक म्हजें तोंड लिपोवंक ना, कित्याक हांव म्हजो आत्मो इज्रायलाच्या घराण्याचेर ओतला, अशें सर्वेस्पर देव सांगता. एजेकील 39:25-29

तरी इज्रायल लोकांची संख्या दर्याच्या रेंव सारकी आसतली, जी मेजपाक वा मेजूंक मेळना; “तुमी म्हजे लोक न्हय, थंय तांकां म्हणटले, तुमी जिव्या देवाचे पूत.” मागीर जुदा आनी इज्रायल लोक एकठांय येतले आनी एक तकली थारायतले आनी ते देशांतल्यान भायर सरतले, कित्याक जेजरेलाचो दीस व्हडलो जातलो. होसे 1:10-11

इज्रायल गिळ्ळां, आतां ते विदेशी लोकां मदें एक पात्र जावन आसतले, जातूंत भोग ना. कित्याक ते असिरियाक गेले, एकटोच एक रानटी गांड, एफ्रायमान मोगी भाड्याक घेतला. होंय, जरी तांणी राष्ट्रां मदीं भाड्यान घेतलां तरी आतां हांव तांकां एकठांय करतलों आनी राजकुंवरांच्या राजाच्या भाराक लागून तांकां थोडें दुख्ख जातलें. होसे 8:8-10

हे जाकोब, तुका सगळ्यांक हांव नक्कीच एकठांय करतलों; इज्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक हांव नक्कीच एकठांय करतलों; बोझराच्या मेंढरां सारके, तांच्या कळपांतल्या कळप सारके हांव तांकां एकठांय दवरतलों आनी लोकांच्या गर्देक लागून ते व्हड बोवाळ करतले. मीका 2:12

त्या दिसा हांव थांबपी तिका एकठांय करतलों आनी धांवडावन घाल्ली आनी हांवें त्रास दिल्ल्या तिका एकठांय करतलों, अशें सर्वेस्पर सांगता; आडावन दवरल्ल्याक आनी पयस उडयल्ल्या मनशाक हांव एक बळवंत राष्ट्र करुंक दितलों आनी आतां सावन सदांकाळ सियोन पर्वताचेर सर्वेस्पर तांचेर राज्य करतलो. मीका 4:6-7

हे सियोनाची धूव, गाव; हे इझ्राएल, हांसप; जेरुसलेमाची धूव, सगळ्या काळजान खोशी जा आनी खोशी जा. सर्वेस्परान तुजे न्याय काडून उडयल्यात, तुज्या दुस्मानाक भायर काडला, इज्रायलाचो राजा, सर्वेस्पर तुज्या मदीं आसा, तुका आनीक वायट दिसचें ना. त्या दिसा जेरुसलेमाक म्हणटले: भियेवंक नाका आनी सियोनाक म्हणटले: तुजे हात सुस्त जावंक नाकात. तुज्या मधें तुजो देव सर्वेस्पर पराक्रमी आसा; तो वाचयतलो, तो तुजेर खोशीन खोशी जातलो; तो आपल्या मोगान विश्रांती घेतलो, तो तुजेर गायनांनी खोशी जातलो. गंभीर सभा खातीर दुख्खी आशिल्ल्यांक हांव एकठांय करतलों, जे तुजे कडल्यान आसात, जांकां तिचो अपमान भार आशिल्लो. पळे, त्या वेळार तुका त्रास दिवपी सगळें हांव पयस करतलों आनी थांबपी तिका वाचयतलों आनी धांवडावन घाल्ल्याक एकठांय करतलों; आनी तांकां लज दिल्ल्या दर एका देशांत तांकां तोखणाय आनी नामना मेळटली. त्या वेळार हांव तुका परत हाडटलो, तुका एकठांय करुंक जाय त्या वेळार, कित्याक तुज्या बंदखणींत तुज्या दोळ्यां मुखार परत दितलों तेन्नां तुका नांव आनी स्तुती करुंक सोदतां, अशें सर्वेस्पर सांगता. सोफनिया 3:14-20

जुदाच्या घराण्याक हांव बळगें दितलों आनी जोसेफाचें घर वाचयतलों आनी तांकां परतून हाडून तांकां दवरतलों; कित्याक हांव तांचेर दया करतां आनी हांव तांकां सोडून दिवंक नाशिल्ल्या भशेन ते जातले, कित्याक हांव तांचो देव सर्वेस्पर आनी तांकां आयकतलों. आनी एफ्रायमांतले लोक एका बळवंत मनशा सारके जातले आनी तांचीं काळजां सोऱ्यांतल्यान खोशी जातलीं. तांचें काळीज सर्वेस्पराचेर खोशी जातलें. हांव तांकां शीट मारतलों आनी तांकां एकठांय करतलों; कित्याक हांवें तांकां सोडयल्यात आनी वाडले तशे ते वाडटले. आनी हांव तांकां लोकां मदीं पेरतलों आनी पयसुल्ल्या देशांनी ते म्हाका याद करतले; आनी ते आपल्या भुरग्यां वांगडा जियेवन परतून वळटले. तांकां इजिप्तांतल्यान परतून हाडटलो आनी ॲसिरियांतल्यान एकठांय करतलों; आनी हांव तांकां गिलेद आनी लेबनान देशांत हाडटलो; आनी तांकां सुवात मेळची ना. जकरयाह 10:6-10

नवो करार

ते एकठांय येतकच तांणी ताका विचारलें, “प्रभु, ह्या वेळार तूं इज्रायलाक परतून राज्य परतून दितलो काय?” ताणें तांकां म्हळें: “ बापायन आपल्या बळग्यान दिल्ले काळ वा ऋतू कळप तुमकां न्हय. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर आयल्या उपरांत तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत, सामरियांत आनी पृथ्वीच्या शेवटाक तुमी म्हजे साक्षी जातले. प्रेषितांचीं कृत्यां 1:6-8

काळाच्या पूर्णपणाच्या काळार तो सर्गार आनी पृथ्वीचेर आशिल्लीं सगळीं वस्तू ख्रिस्तांत एकठांय एकठांय करुंक शकता; तातूंत लेगीत: इफेजकारांक 1:10

आतां आमी तुमकां विनवणी करतात, भावांक, आमच्या प्रभू जेजू क्रिस्ताच्या येवपाक लागून आनी ताचे कडेन एकठांय येवन, तुमी बेगीनच मनांत हालोवंक नाकात, वा आत्म्यान वा उतरांनी वा आमच्या कडल्यान मेळिल्ल्या पत्रांनी, जशें क्रिस्ताचो दीस लागीं पावला. कोणेंच तुमकां फटोवंक नाकात, कित्याक तो दीस येवचो ना, जो मेरेन पयली पडपी मनीस येना आनी तो पातकाचो मनीस, नाशाचो पूत प्रगट जायना; तो विरोध करता आनी देव म्हणटात, वा पूजतात त्या सगळ्यां परस चड उंच करता; ताका लागून तो देव म्हूण देवाच्या देवळांत बसता आनी आपूण देव आसा हें दाखोवन दिता. 2 थेसालोनिकांक 2:1-4

अपोक्रिफा हें नांव

तेदनां तोबीतान एक खोशीचें मागणें बरयलें आनी म्हणलें: सदांकाळ जियेवपी देवाचो धन्य जावं आनी ताच्या राज्याक आशीर्वाद मेळूं. कित्याक तो चाबकान मारता आनी दया करता, तो नरकांत देंवता आनी परतून वयर हाडटा, ताच्या हाताक टाळूंक शकता असो कोणूच ना. हे इज्रायल लोक, विदेशी लोकां मुखार ताका कबूल करात, कित्याक ताणें आमकां तांचे मदें शिंपडयलां. थंय ताचें व्हडपण सांगात आनी सगळ्या जिव्यां मुखार ताची स्तुती करात, कित्याक तो आमचो प्रभु आनी तो आमचो बापूय सदांकाळ. आमच्या वायटां खातीर तो आमकां चाबकान मारतलो आनी परतून दया करतलो आनी ताणें आमकां शिंपडयल्ल्या सगळ्या राष्ट्रां मदल्यान आमकां एकठांय हाडटलो. तोबीत 13:1-5

जाकोबाच्यो सगळ्यो वंशज एकठांय कर आनी सुरवाती सावन जाल्ले भशेन तूं तांचो वारसो घे. हे प्रभू, तुज्या नांवान आपयल्ल्या लोकांक आनी तुज्या पयल्या भुरग्याक नांव दिल्ल्या इज्रायलाचेर दया कर. उपदेशक 36:11-12

हे जेरुसलेम, तुज्या भोंवतणीं उदेंते वटेन पळय आनी देवा कडल्यान तुका मेळपी खोस पळय. पळे, तुजे पूत येतात, जांकां तुवें धाडले, ते पवित्राच्या उतरान उदेंते वटेनच्यान अस्तंतेक एकठांय येवन देवाच्या महिमेत खोशी जातात. बारूक 4:36-37

हे जेरुसलेम, उठ आनी उंच उबो राव आनी उदेंते वटेन पळय आनी पळे , तुजीं भुरगीं पवित्राच्या उतरान अस्तंते कडल्यान उदेंतेवटेन जमल्यांत आनी देवाचो उगडास करून खोशी जातात. बारूक 5:5

आनी प्रार्थना अशीच जाली; हे प्रभू, सर्वेस्पर देवा, सगळ्या वस्तूंचो रचणूक करपी, जो भंयकर आनी बळवंत, नितीमान, दयाळ आनी एकलोच आनी कृपाळू राजा, सगळ्या वस्तूंचो एकलोच दाता, एकलोच न्यायी, सर्वशक्तिमान आनी सासणाचो, तूं इज्रायलाक सगळ्या संकश्टां थावन सोडयता आनी बापायंक वेंचून काडलो

आनी तांकां पवित्र केलो: तुज्या सगळ्या लोकां इज्रायल खातीर बळी घे, आनी तुजोच भाग सांबाळ, आनी ताका पवित्र करप. आमचे थावन शिंपडून गेल्ल्यांक एकठांय कर, राष्ट्रां मदें सेवा करपी लोकांक सोडव, तुच्छ आनी तिरस्कार केल्ल्या लोकांक पळय आनी तूं आमचो देव आसा हें राष्ट्रांक कळोवंक दिवचें. २ मक्काब्यांक १:२४-२७

तशेंच, आपल्या सगळ्या लोकांक सोडयल्लो आनी तांकां सगळ्यांक दायज, राज्य, याजकपण आनी पवित्रस्थान दिवपी देव, कायद्यांत उतर दिल्ल्या प्रमाणें, बेगीनच आमची दया करतलो आनी सर्गाच्या सकयल्या सगळ्या देशांतल्यान पवित्र सुवातेर एकठांय हाडटलो, कारण ताणें आमकां व्हड संकश्टां थावन सोडयलां आनी ती सुवात शुध्द केल्या. २ मक्काब्यांक २:१७-१८

जशेर आनी महोत्सव

अब्राम कनान देशांत रावपाच्या पंदराव्या वर्सा, म्हणल्यार अब्रामाच्या जिविताच्या सत्तरव्या वर्सा, आनी त्या वर्सा सर्वेस्पर अब्रामाक प्रदर्शीत जालो आनी ताणें ताका म्हळें: “हांव सर्वेस्पर, तुका उर कासदीम थावन भायर हाडून तुका ही देश वारसो दिवंक. आतां म्हजे मुखार वच आनी परिपूर्ण जा आनी म्हजीं आज्ञा पाळ, कित्याक हांव तुका आनी तुज्या संततींक ही देश वारसो म्हूण दितलों, मित्झ्रायम न्हंय ते व्हड युफ्रेटीस न्हंय मेरेन. याशेर 13:17-18
एसाव उठून जाकोबा कडेन परतलो आनी इस्मायलाचो पूत नबायोतान सांगिल्लें सगळें केलें; इसहाकान सोडून दिल्लें सगळें गिरेस्तकाय, जीव, जनावरां, गोरवां आनी मालमत्ता आनी सगळी गिरेस्तकाय एसावून घेतली; ताणें आपल्या भावाक जाकोबाक कांयच दिलें ना; आनी जाकोबान इजिप्ताच्या व्हाळा थावन युफ्रेटीस न्हंय मेरेन सगळो कनान देश घेतलो आनी तो सासणाचो पत्तो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां खातीर आनी आपल्या उपरांतच्या संतती खातीर सदां खातीर घेतलो. जाकोबान पुस्तकांत बरयल्लीं उतरां अशीं: कनान देश आनी हित्ती, हिवी, जेबूसी, अमोरी, पेरीझ आनी गेर्गाशी, इजिप्ताच्या न्हंय थावन युफ्रेटीस न्हंय मेरेनचीं सगळीं सात राश्ट्रां. जाशेर 47:24,27

मोयजेसाच्या मरणा उपरांतच सर्वेस्परान नूनाचो पूत जोशूवाक म्हळें: उठून हांव इज्रायल लोकांक दिल्ल्या देशांत जॉर्डन न्हंय वच आनी इज्रायल लोकांक हो देश वारसो दितलो. लेबाननाच्या रानांतल्यान पेरात न्हंय व्हड न्हंय मेरेन तुमचीं शिमो आसतलीं. याशेर 88:1-3

आनी हाचे उपरांत ते सगळ्या काळजान आनी सगळ्या जिवान आनी सगळ्या बळग्यान विदेशी लोकां मदल्यान म्हजे कडेन वळटले आनी हांव तांकां सगळ्या विदेशी लोकां मदल्यान एकठांय करतलों आनी ते म्हाका सोदतले, जाका लागून ते म्हाका सगळ्या काळजान आनी सगळ्या जिवान म्हाका सोदतले तेन्ना हांव तांकां मेळटलो. महोत्सव 1:14

आनी ताणें ताका म्हळें: ‘तुका कनानी लोकांचो देश सदांकाळ ताब्यांत घेवंक तुका काल्दींच्या उरांतल्यान भायर हाडपी हांव सर्वेस्पर; आनी हांव तुज्या आनी तुज्या उपरांतच्या संततींचो देव जातलों.’ त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामाक एक करार केलो: ‘तुज्या संततींक हांव हो देश दितलों, इजिप्ताच्या न्हंय थावन व्हड न्हंय मेरेन, युफ्रेटीस न्हंय मेरेन, केनी, केनीजी, कदमोनी, पेरीजी आनी रेफायम, फकोरी आनी हिवी, अमोरी, आनी कनानी, गिरागसी आनी जेबूसी लोक. महोत्सव 14:7,18

तुका आनी तुज्या उपरांतच्या संततींक, तुका आनी तुज्या उपरांतच्या संततींक, कनान देश, तुका सदांकाळ मेळचो आनी हांव तांचो देव जातलों. महोत्सव 15:10

एदेनचीं विसरून गेल्लीं पुस्तकां

आनी हांवें म्हज्या बापायक जाकोबाक म्हळें: तुज्या वरवीं सर्वेस्पर कनानी लोकांक लुटतलो आनी तांची जमीन तुका आनी तुज्या उपरांतच्या संततींक दितलो. लेवी 3:10 चो करार

आनी ह्या गजालीं उपरांत तुमकां स्वता प्रभू (जेजू क्रिस्त) नीतीचो उजवाड उबो जातलो आनी तुमी तुमच्या देशांत परत येतले. आनी ताच्या नांवा खातीर जेरुसलेमांत ताका पळोवंक मेळटलो. आनी परतून तुमच्या कर्तुबाच्या वायटपणांतल्यान तुमी ताका राग हाडटले, आनी तुमी ताचे कडल्यान निमाणे काळा मेरेन उडयतले.जबुलून 2:32-35 चो करार

आनी तुमी उणे जावन थोडे जाले उपरांत, तुमी परतून येवन तुमच्या देवा देवाक वळखतात; आनी तो तुमकां तुमच्या देशांत परत हाडटलो, ताच्या भरपूर दया प्रमाण. आनी अशें जातलें की ते आपल्या बापायच्या देशांत आयले उपरांत परतून प्रभूक विसरून अभक्त जातले. आनी सर्वेस्पर तांकां सगळ्या पृथ्वीचेर शिंपडटलो, जो मेरेन प्रभूची (जेजू क्रिस्त) दया येतली, एक मनीस पयसुल्ल्या सगळ्यांक आनी लागींच्यांक नीतिमत्व करता आनी दया करतलो. नफ्तालीचो करार 1:30-32

सुवार्तेचें - फकत जेजू क्रिस्त वाचयता

तिका एक पूत जातलो आनी ताका जेजू नांव दवरतलो, कित्याक तो आपल्या लोकांक तांच्या पात्कां थावन वाटावतलो. मातेव 1:21

देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत दिलो, ताचेर विस्वास दवरपी कोणूय नाश जावचो न्हय, पूण सासणाचें जिवीत मेळचें. जुांव 3:16

जेजून ताका म्हळें: हांव वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे कडल्यान सोडल्यार कोणूच बापाय कडेन येना. जुांव 14:6

आनी हेर खंयच्याच मनशाक मोक्ष ना, कित्याक सर्गा सकयल मनशां मदीं दिल्लें दुसरें नांव ना, जाचे वरवीं आमकां तारण मेळूंक जाय. प्रेषितांचीं कृत्यां 4:12

कित्याक हांवें तुमकां मेळिल्लें तें सगळ्यांत पयलीं तुमकां दिल्लें, की ख्रिस्त शास्त्रा प्रमाणें आमच्या पात्कां खातीर मेलो. आनी ताका पुरलो आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो अशें शास्त्रां प्रमाणें: 1 कोरिंतकारांक 15:3-4

ताच्या रगतांतल्यान आमकां सोडवण मेळ्ळा, ताच्या कृपेच्या गिरेस्तकाये प्रमाण पातकांची माफ. इफेजकारांक 1:7

चार सत्यां आसात जीं आमी पुरायपणान समजूंक जाय: १.

1. देव तुजेर इतलो मोग करता.

तुमकां ताचे वांगडा सर्गार सासणाचें जिवीत मेळचें अशें ताका दिसता.
देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत दिलो, ताचेर विस्वास दवरपी कोणूय नाश जावचो न्हय, पूण सासणाचें जिवीत मेळचें. जुांव 3:16

ताचे वांगडा तुमकां भरपूर आनी अर्थपूर्ण जिवीत जगचें अशें ताका दिसता.
चोर चोरपाक, मारपाक आनी नाश करपाक येता. तांकां जिवीत मेळचें आनी तांकां तें चड मेळचें म्हणून हांव आयलां. जुांव 10:10

अशें आसून लेगीत जायत्या जाणांक अर्थपूर्ण जिवीत मेळना आनी तांकां सासणाचें जिवीत मेळ्ळा काय ना हाची खात्री ना कारण...

2. मनीस स्वभावान पापी आसता. ताकाच लागून तो देवा पासून वेगळो जाला.

सगळ्यांनी पातक केलां.
कित्याक सगळ्यांनी पातक केलां आनी देवाचो महिमा उणो जाला; रोमकारांक 3:23
कित्याक पयशांचो मोग सगळ्या वायटाचें मूळ... 1 तिमोताक 6:10

पातकाचें पगार म्हळ्यार मरण.
कित्याक पातकाचें पगार म्हणल्यार मरण... रोमकारांक 6:23

बायबलांत मरणाचे दोन प्रकार स्पश्ट केल्यात: १.
- शारिरीक मरण

आनी जशें मनशांक एक पावटीं मरण येवपाचें थारायलां, पूण ताचे उपरांत न्याय. हेब्रेवांक 9:27
- आध्यात्मिक मरण वा नरकांत देवा पासून सासणाचें वेगळेपण

पूण भंयकर, अविश्वासी, घृणास्पद, खून करपी, वेश्या, जादूगार, मूर्तिपूजक आनी सगळे फटींग, उज्यान आनी गंधकान जळपी तळ्यांत आपलो वांटो आसतलो. प्रकासणी 21:8

मनीस आपल्या पातकाक लागून देवा पासून वेगळो जालो जाल्यार ह्या समस्याचेर उपाय कितें? उपाय म्हणल्यार: धर्म, बरी कामां आनी बरी शिश्टाचार अशें आमकां खूबदां दिसता. पूण देवा कडल्यान एकूच उपाय आसा.

3. जेजू क्रिस्त होच स्वर्गाक वचपाचो एकूच मार्ग.

ही देवाची घोशणा.
जेजून ताका म्हळें: हांव वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे कडल्यान सोडल्यार कोणूच बापाय कडेन येना. जुांव 14:6

आमच्या पातकांची पुराय ख्यास्त ताणें फारीक केली.

कित्याक ख्रिस्तान एक पावटीं पातकांक लागून, नितीमान अनीती खातीर, आमकां देवा कडेन हाडपाक, देवा कडेन व्हरपाक, पूण आत्म्यान जियेवन घेतला. 1 पेद्रू 3:18

ताच्या रगतांतल्यान आमकां सोडवण मेळ्ळा, ताच्या कृपेच्या गिरेस्तकाये प्रमाण पातकांची माफ. इफेजकारांक 1:7

ताका सासणाच्या जिविताचें उतर आसा.

जो कोण पुताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. पुताचेर विस्वास दवरना जाल्यार ताका जिवीत दिसचें ना; पूण देवाचो राग ताचेर रावता. जुांव 3:36

कित्याक पातकाचें पगार म्हळ्यार मरण; पूण देवाचें दान आमच्या प्रभू जेजू क्रिस्ता वरवीं सासणाचें जिवीत. रोमकारांक 6:23

4. तारण मेळोवंक आमी जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरपाची गरज आसा.

आमचें मोक्ष जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरून देवाच्या कृपेक लागून जालां.

कित्याक कृपेन तुमी भावार्था वरवीं वाटायल्यात; आनी तें तुमच्याच कडल्यान न्हय, तें देवाचें दान, कर्तुबां कडल्यान न्हय, कोणाक अभिमान बाळगूंक जायना. इफेजकारांक 2:8-9

कित्याक जो कोण प्रभूच्या नांवाक उलो मारतलो, ताका तारण मेळटलो. रोमकारांक 10:13

पापी मनशाचें प्रार्थना

हें भावार्थान मागणें करात: १.

प्रभु जेजू, म्हजेर मोग केल्ल्या खातीर तुका खूब आभार. हांव पापी अशें कबूल करतां आनी तुजी माफी मागतां. म्हज्या सगळ्या पातकांचें फारीकपण करपाक तुजें रगत व्हांवडावपा खातीर तुका आभार. तुमच्या खुर्सार मरण, पुरप आनी पुनर्जिवंतपणा खातीर तुमचे उपकार. हांव तुजेर म्हजो प्रभु आनी सोडवणदार म्हूण विस्वास दवरतां. तुजें सासणाचें जिवीत दान मान्य करतां आनी म्हजें जिवीत तुका सोंपयतां. तुजीं सगळीं आज्ञा पाळपाक आनी तुज्या नदरेक प्रसन्न जावपाक म्हाका आदार कर. आमेन.

तुमी जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरला जाल्यार तुमकां सकयल दिल्लें घडलां:

- आतां, तुमकां देवा वांगडा सासणाचें जिवीत मेळ्ळां.

म्हाका धाडल्ल्याची इत्सा अशी आसा, पुताक पळोवन ताचेर विस्वास दवरपी दरेकल्याक सासणाचें जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत करतलों. जुांव 6:40

- तुमचीं सगळीं पातकां फारीक जाल्यांत आनी माफ केल्यांत. (भूत, वर्तमान, भविष्य) २.

पूण हो मनीस सदांकाळ पातकांक एक बळी दिवन देवाच्या उजव्या हातांत बसलो; हेब्रेवांक 10:12

- तूं देवाच्या नदरेक नवी सृश्ट. तुमच्या नव्या जिविताची सुरवात.

देखून कोणूय ख्रिस्तांत आसत जाल्यार तो एक नवो सृश्ट. पळय, सगळ्यो गजाली नवे जाल्यात. 2 कोरिंतकारांक 5:17

- तूं देवाचें भुरगें जालें.

पूण ताच्या नांवार विस्वास दवरपी लोकांक ताणें देवाचे पूत जावपाचो अधिकार तांकां दिलो. जुांव 1:12

बरी कर्तुबां आमकां वाचवंक एक मार्ग न्हय, पूण आमच्या मोक्षाचो पुरावो वा फळ.
कित्याक आमी ताचीं कामां, ख्रिस्त जेजूंत बऱ्या कर्तुबां खातीर रचल्यांत, जीं देवान आदींच आमी तातूंत चलूंक थारायल्यात. इफेजकारांक 2:10
देव तुमची राखण करूं!

बेथानीच्या मेरीक एक यादस्तीक

सिमोन कुश्ठरोगी सिमोनाच्या घरांत बेथानीक जेवपाक बसताना, एक बायल आलाबास्टराची पेटी घेवन आयली, तिचे कडेन खूब मोलादीक मलमळाची पेटी आशिल्ली. आनी तिणें पेटी मोडून ताचे तकलेर ओतली. कांय जाणांक मनांत राग आयलो आनी म्हणपाक लागले: "ह्या मलमाचो नाश कित्याक जालो?" कारण तें तीनशें पेन्सापरस चड मोलान विकून गरीबांक दिल्लें आसूं येतालें. आनी ते तिचे आड गुरगुरले. जेजून म्हणलें, " तिका सोडून दिवची; तुमी तिका कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजेर बरें काम केलां. तुमच्या वांगडा गरीब लोक सदांच आसतात आनी तुमकां जाय तेन्ना तांकां बरें करूं येता, पूण म्हाका सदांच ना. तिणें आपल्याक शक्य तें केलां: म्हज्या कुडीक पुरपाक अभिषेक करपाक ती आदींच आयल्या. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जंय जंय संवसारभर हें सुवार्तेचें प्रचार जातलें, थंय तिणें केल्लें हेंय तिच्या उगडासाक सांगतले. मार्क 14:3-9